شریعت

احمد شاه (وحدت)
Ahmad Shah (Vahdat)

د افغانستان د طالبانو د اسلامی تحریک نشراتی ارګان

جاسوسی نکنید!

خداُند تعالی می فرماید: «تجسس مکنید» (الحجرات -۱۲)
و خداوند می فرماید « و آنانیکه می رنجانند مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه گناهی کرده باشند هر آئینه بار بهتان و گناه واضحی برداشته اند. »
(احزاب: ۵۸)

به جاسوسی مردم فاسد میشوند

از معاویه رضی الله عنه روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود:
هرگاه تو به دنبال کشف و ظاهر ساختن عیوب مسلمین باشی فاسد شان کرده ای یا نزدیك است که فاسد شان کنی.
(رواه ابو داود باسناد صحیح)

لومړی کال　شلمه ګڼه　دوشنبه د۱۳۷۵ هـ ش کال دغویی(ثور) د میاشتی (۳۱)　د ۱۹۹٦ میلادی کال د می(۲۰)　د۱٤۱۷ ق کال محرم الحرام (۱)

امیرالمؤمنین محمد عمر (مجاهد) د اسلامی تحریك د قوماندانانو غونډی ته په وینا کښی:

زه باور لرم چی ددغه ژغورنده اسلامی تحریك هر غړی خپل وجایب او مسئولیتونه په ښه توګه درك کولای شی

موږ باید د خپلو مشرانو اطاعت وکړو او دژوند په ټولو برخوکی له صبر، استقامت، دیانت او امانت داری څخه کار واخلو

(ملامحمد حسن)

له کندهار څخه زمور خبریال خبر راکوی چی دڅور په ۲۷ نیټه د طالبانو د اسلامی تحریك د قوماندانانو غونډه دامارت په دفتر کی جوړه شوه. غونډه دعظیم الشأن قرآن دځو مبارکو آیتونو په تلاوت پیل وریسی امیرالمؤمنین محمدعمر (مجاهد) قوماندانانوته په خطاب کی هغوی خپلو دندو او مسئولیتونو ته متوجه کړل وی ویل: اوس لوی خدای(ج) د دین او وطن دخدمت دروند بار د طالبانو د اسلامی تحریك دفعالینو او عامو افرادو په غاړه اچولی دی، ٤مخ

د هماهنګی شوری' رئیس پروفیسور حضرت صبغت الله (مجددی) له شریعت اوونیزی سره په مرکه کښی:

دربانی قیادت دیوی ورځی لپاره هم منل دا معنی' لری چی دا څلور کاله جګړه بی ځایه شوی ده

د رباني اداری په پلوی جګړه کوونکی مباح الدم او مقابل لوری شهیدان دی

که حکمتیار د کابل له اداری سره یوځای کیږی بیاهم په وی ګومان نه کوم چه خپل قوماندان هم ورسره ولاړ شی

پوښتنه: ویل کیږی چی حزب اسلامی او جمعیت اسلامی په خپل مینځ کی داتحاد په توګه یولړ توافقات کړی او حکومتی پوستونه یی سره ویشلی دی ددغه اتحاد په هکله ستاسو نظر حه دی؟ او د همغږی د شوری' دریځ به حه وی؟

حواب: حما په نظر د حکمتیار اتحاد یواحی له جمعیت سره نه دی. له هغه نام نهاد حکومت سره دی. په دی اړوند موټر په هماهنګی شوری' کی شاملو دلو ته اجازه ورکړی چی د کابل د تش په نوم حکومت سره د قدرت د انتقال په منظور مذاکرات کولای شی. حو وکولای شی د ربانی له نام نهاد حکومت حخه قدرت یوه داسی حکومت ته انتقال کړی چی پراخ بنسټه وی او د افغانستان د خلو د اکثریت دپاره د منلو وړ وی. خو دغه اجازه یواحی د مذاکری په هکله وه او فیصله نشی کولای، د فیصلی تصمیم به شوری' نیسی. حکمتیار صاحب هم ویلی دی چی مذاکرات شوی خو فیصله به دشوری' له خوا حخه کیږی. ۳مخ

شریعت

سرمقاله

دهند نوی حکومت به څنګه لاره غوره کړی؟

دهند له آزادی نه چی اوس پنځوس کاله پوره کیږي دا لومړی ځل دی چی دکانګرس آی ګوند د ۱۹۹۵م په پارلمانی انتخاباتوکی ماته وخوړه او په ځای یی د بی جی پی هندو مذهبی ملت پاله ګوند پارلمانی اکثریت تر لاسه کړ؛

د دغه ګوند مشر اتل بهاری راجپایی دنوی حکومت جوړولو لوړه وکړه؛ ده پخوا د خارجه وزارت په وخت کی اوهم اوس دا زیار ایستلی چی ځان میانه رو او اعتدال خوښوونکی وښیی مګر ګوند یی سخته د هند وایزم ترخه پالیسی پرمخ بیایی، نو ځکه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سردار آصف احمد علی له پیله دواجپایی په غوږ کی دا خبره وروڅځوله چی: (... هیله ده چی واجپایی به دخپل ګوند په سخت دریزو کسانو بریالی شی چی خپلی اعتدال خوښوونکی پالیسی ته یی رامات کړی...)؛

که چیری واجپایی له پارلمان نه د باور' رایه ترلاسه کړی نو بیا به څه کوی؟ دنته په هیواد کی د لوږی، بیکاری او درانده پوځی لګښت ستونځی، دغلو غلو رشوت خوړونکو، سکانو او نورو جدایی غوښتونکو کړاوونه له یوی خوا، په بهر کی ترټولو لویه ستونزه د کشمیر مسئله، له پاکستان، چین، امریکا او نورو هیوادونو سره تازکی اړیکی، له بین المللی فشار سره سره اتومی زواك ته وده ورکول او داسی نور په ګن شمیر کی کړاوونه یی مخی ته پراته دی؛

داسی اټکل کیږی چی دده ګوند به په ترجیحی بنسټ د هیواد دننه مسئلوته په لومړی ګام کی مخ واړوی ځکه چی بیخی ډیر کړاوونه او ترټولو لویه دلوږی او بیکاری ستونزه هیواد له دننه څخه تهدیدوی، په دغه ترځ کی کیدای شی د مسلمانانو لږ کی (اقلیت) له پخوانه زیات وځوروول، ووژل شی او په انسانی حقونویی له اشغال شوی کشمیرنه څوچنده زیات تیری وشی، د پاکستان، افغانستان او نړی مسلمانانوته ترټولو دلوی تشویش خبره همدا ده ځکه: په هغو مسلمانانو باندی، د هغوی په جوماتونو، مدرسو، زیارتونو او نورو مقدساتو باندی له پیل نه بی دریغه تیری شوی دی او کیږی، د کانګرس حکومتونه چی څومره تیر (۲مخ)

دهیواد په ګوټ ګوټ کی د طالبانو له اسلامی تحریك سره د ملاتر لړی روانه ده

دنورستان مسلمانو خلکو په هغو پرتمینو غونډو کی چی د نورستان د جمعیت طلباً اهل سنت و الجماعت له خوا جوړی شوی وی د طالبانو له اسلامی تحریك سره د خپل غوح ملاتر اعلان وکر

دامیر المؤمنین په توګه د ملامحمدعمر (مجاهد) سره عاتبانه بیعت اعلان شو

له نورستان حخه زمور خبریال خبر راکوی چی له لوی اخترنه وروسته د ثور په ۱۵ نیټه د هغه ولایت په کولم، ګدوال، نیلاب او ننګرج کی د بیلو بیلو غونډو په ترح کی دغی سیمی مسلمانو او دین دوستو خلکو او د نورستان د جمعیت طلباً اهل سنت والجماعت په هیواد کی د ظلم او فساد له منځه وړلو او د امن او استقرار د ټینګولو په غرض د طالبانو د اسلای تحریك د ٤مخ

موږ په دی خوشحاله یو چی اتلس کاله وروسته زمور په سیمه کی اسلامی شریعت نافذ شو

دحاجی میدان سپین ږیرو او قومی مشرانو د باك ولسوالی له مسئول سره وکتل

دشریعت اوونیزی خبریال له خوست نه خبر راکوی چه تیره ورځ دحاجی میدان سپین ږیرو او قومی مشرانو د باك ولسوالی له ولسوال سره وکتل په دی کته کی یو تن د مشرانو په نمایندګی خبری وکړی او دی ویل موږ په دی ډیر خوشحاله یو چه اتلس کاله وروسته زموږ په سیمه کی اسلامی شریعت نافذ شو د کفر خلاف که حه هم ټول ملت قربانی ورکړی او کافرانوته یی شکست ورکړ خو د شریعت له نفاذ حخه ټول عاجز وو هیڅوا هم شریعت نه شوای نافذ ولی، سره له دی چه ټولو غوښتنه زموږ په ٤مخ

طیاره های روسی بدخشان عزیز را بمباران کردند

اداره (کابل) طیاره ها را ناشناخته خواند

رادیوی اداره، کابل و آژانسهای خبری گفتند که: شب ٥ شنبه، ولسوالی بهارك (ولایت بدخشان) بمباران گردید. ٤مخ

دلوګر ولایت د ازری ولسوالی د طالبانو د اسلامی تحریك له خوا فعاله کړای شوه

دطالبانو داسلامی تحریك قوتونه دازری د مسلمانو خلکو په غوښتنه هغی ولسوای ته ورغلل

دازری مسلمانو خلکو د طالبانو قوتونو ته تود هرکلی ووایه

زمور خبریال د لوګر ولایت دازری ولسوالی نه خبر را کوی چی دتیری جمعی په روح د حاج محمد نعیم (کوچی) په مشری د طالبانو د اسلامی تحریك پنځه سوه کسیز ګروپ هغی ولسوالی ته ورسید او د ولسوالی دخلکو له خوایي په درانده استقبال سره هغه ولسوالی فعاله کړه. د جهاد په دوران کی دازری ولسوالی له هغو سیمو څخه وه چی د (٤ مخ)

په وردګو کی په اصطلاح ملی پاځون؟ و ځپل شو

د وردګو او بامیانو په مربوطاتو کی د فساد عوامل وځپول شول

له فتنه ګرو څخه ٦ مړی دجنګ په میدان کی پاتی او ۱۲ تنه افرادیی دطالبانو د اسلامی تحریك په اسارت کی ولویدل

میدان د غوئی ۲۵ دوردګو ولایت له مرکز میدانښار څخه یو مسئول خبرګحای دشریعت اوونیزی ته خبر راکوی چی دتیری جمعی په ورځ د غویی د میاشتی په ۲۱ نیټه د وردګو ولایت یو شمیر فراری عناصرو چه پخپله (٤ مخ)

یك گروه تخریب کار با مقداری کثیر اسلحه و مهمات در مرکز هرات دستگیر گردید

خبر نگارما ازولایت هرات خبرمیدهد که: در این اواخر یك گروه تخریب کار به اثر فعالیت قومندانی امنیه، ولایت هرات در مرکز آن ولایت دستگر گردید. در جمله، دستگیر شده گان ملا رحمت غلامی، نیك محمد، عبدالاحمد، غلام ناصر شامل میباشند. (٤ مخ)

له دی وروسته به دکابل دسار دفاع لس زریز نوتونه کوی

که په کابل کی ماتی وخورو، پره به ئی په نورو اچول کیږی

دولت ته د حزب تسلیمیدو وسودله چه مور حقه جګره کوله

(احمدشاه مسعود)

دکابل له سار حخه یوی باخبره سرچینی د شریعت اوونیزی ته وویل: چی پدی وروستیو وورحوکی دشوری نظار په صفونو کی ډیر اختلافات راپیدا شوی دی. دغه خبری سر چینی وراندی لیکی: دغه اختلافات چه اصلی علت ئی د ٤مخ

په خوست کی پنحوس کارتنه شراب او شل کیلو ګرامه چرس ونیول شول

له خوست حخه زمور خبریال خبر راکوی چی تیره اوونی د خوست ولایت په مربوطاتو کی د امنیتی مسئولینو له خوا پنحوس کارتنه شراب او شل کیلو ګرامه چرس ونیول شول. خبریال زیاتوی، دغه مواد چی ٤مخ

په لوګر کی په تخریب او سعی بالفساد یو ککر تن اعدام کړای شو

دشریعت اوونیزی خبریال له لوګر حخه خبر راکوی دمحمدقاسم په نامه یو تن مجرم چی پخپل جرم بی اعتراف وکر دخپل عمل په جزا ورسول شو.

خبریال زیاتوی چی مجرم محمدقاسم دکابل له تش په نامه اداری حخه پیسی او تخریبی انفلاقی مواد راورل، پیسی یی پر خلکو باندی ویشلی او ماینونه او نور ٤مخ

د مسلمانی عقیده　دوهم مخ

په افغانستان کی د اسلام حلاند تاریخ ته یوه لنډه کتنه

دوهم مخ

اسلامی امت یا بین المللی تولنه

(٤ مخ)

خدمات دینی و اجتماعی علماء در تاریخ معاصرکشور

دوهم مخ

جنبش مشروطیت (ثانی) و آغاز انحراف

صفحه دوم

خپلواك وسلونه خپلواکه نهضتونه خوسوی

دریم مخ

که دقاضی صیب نیت په خیر وی!

(دریم مخ)

خاطره قیام (۱۳٤۹ هش) جامعه روحانیت و علمای کشور «مسجد پل خشتی» گرامی باد.

شریعت
دامتیاز خاوند : د افغانستان د طالبانو اسلامی تحریك
دتاسیس کال : ۱۳۷٤ هـ ش
د لیکوال هیئت تر کتنی لاندی
مسؤول مدیر : الحاج مولوی احمدجان
ټیلفون : ۸٤۰۲۷۸
آدرس :په پیښورکښی دطالبانو اسلامی تحریك نماینده‌گی
دیوی گڼی بیه په هیواد کښی (۲۰۰) افغانی
په پاکستان کښی (۲) کلداری

سرمقاله ...

شوی دی که څه هم ځان یی سیکولر (غیر مذهبی) حکومت بللی دی خو دهندوایزم د تیری په مقابل کی یی د مسلمان لړکی (اقلیت) هیڅ پوښتنه نه ده کړی، نو اوس چی پخپله د هندو متعصب او کین کس گوند د چارو واگی په لاس کی واخستلی نو خدای تعالی دی مسلمانان تری نه وساتی بله هیڅ اسره نه لری؛ د بابری جومات ورانول ددغه گوند لویه کارنامه ده چی د هیواد په هندوانو باندی یی دستری میرانی په بیه خرڅوی او په خپله واجپایی دانتخاباتو په وخت کي اوله هغه نه راوروسته دا خبره په ډاگه کړی ده چی د بابری جومات په ځای به مندر جوړ کړی، داسی ښکاری چی دغه کاربه وکړی او یوازی دهند غیرتی مسلمانان به یوځل بیا د شهادت او قربانی میدان ته ور ودانگی، خوله بده مرغه په اسلامی نړی کی اوس نه محمد بن قاسم ، نه محمود غزنوی، نه احمدشاه ابدالی او نه اورنگ زیب عالمگیر شته (رحمه الله تعالی علیهم) اوس نو په کابل کی ربانی ناست دی او ځان د اسلامی دولت مشر بولی کیدای شی چی د هندوانو د خوشالولو لپاره د نوي مندر په جوړولو کی د پیسو او لاس مرسته ورسره وکړی!

په اسلامی امت کی چی د وران کړشوی جومات په تنگه څه کیږی هغه به د اسلامی کانفرانس او ځینو اسلامی هیوادونو له خوا یوه سخته غندنه وی او بس.

پاته شوه د کشمیر او پاکستان خبره؛ د کشمیر مسلمانان خو اوس د جهاد په بحرکی ډوب دی، د مصیبتونو او کړاونو یی پای نشته، د غرق شوی په سر باندی یوه نیږه او دوه نیږی اویه یو شان دی، دهند نوي حکومت چی هر څومره فشار وربانذی زیات کړی دوی ته د اوس او هغه حالت ډیرتو پیر نشته؛ بل د اسلامی جهاد طبیعت داسی دي چی څومره د دښمن فشار زیاتیږی په هغه پیمانه دښمن ضعیف کیږی او جهاد د بری په لوری خپله لاره بیاسی، د افغانستان دجهاد له تجربي نه داسی ښکاری چی د کشمیر مجاهدینو ډیره لاره طی کړی او کمه [illegible] ده انشاء الله تعالی.

پاکستان هم دنوی حکومت له پتکور. چندانی اندیښنه نه لری ځکه چی د هند نوی حکومت به هم د کانگرس د حکومتونو غوندی جنگ ته زړه ښه نه کړی یو خوله دی امله چی د هند کورنی ستونزی بیخی زیاتي دی او بل داچی د پاکستان پوځ که د شمیرله مخی له هندنه څو واری کم دی خو د مورال او معنویاتو له پلوه ډیر تکړه او پیاوړی پوځ دی هندته یی په پخوانیو دریو جنگونوکی خپل استعداد ورښوولی دی؛ په دی برسیره: که هند اوس اتومی ځواك دی نو په دی هم پوهیږی چی پاکستان هم بالقوه یا بالفعل اتومی ځواك دی که یی هند مجبور کړی نو کولای شی چی په یوه لمبه هند ایره ایره کړی ■

د مسلمانی عقیده

اتلسمه برخه

قاضی خیل

په مصر کی :

۱- عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم له وخت نه یی روژه، لمونځونه، تلاوت او د علم زده کړه یی مشغولتیاوه، له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یی هم علم لیکلی ؤ، ابوهریره رضی الله تعالی عنه په اعتراف کاوه چی دی د ډیرو حدیثونو روایت لری، ځکه چی ده به لیکل او ما نه لیکل، ډیر د خیر او برکت شخص ؤ، د مصر علماوو(رح) ډیر علم وڅخه زده کړی دی او په مصر کی په ٦٥ هـ کی وفات شوی دی رضی الله تعالی عنه.

۲- ابوالخیر مرثد بن عبدالله الیزنی د مصر مفتی رحمة الله تعالی علیه له ابی ایوب انصاری، ابی بصره الغفاری او عقبه بن عامر الجهنی رضی الله تعالی عنهم څخه روایت کوی، فقه یی له عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم څخه زده کړی ده، په ۹۰ هـ کی وفات شوی دی.

۳- یزید بن ابی حبیب د ازد قبیلی ازاد کړی رحمة الله تعالی علیه له ځینو اصحابانو رضی الله تعالی عنهم څخه روایت کوی مگر ډیر روایت یی له تابعینو څخه دی، ابوسعید ابن یونس(رح) ویلی دی چی: ډیر حلیم او ډیر د عقل خاوند ؤ په مصر کی د حلالو او حرامو علم په لومړی حل ده ښکاره کړی دی له ده نه مخکی به له ترغیب، ترهیب او فتنو څخه خبری کیدی، لیث بن سعد(رح) ویلی دی چی: یزید زموږ عالم او سرداردی، له هغو دریو کسانو نه چی عمر بن عبدالعزیز(رح) پ مصر کی د فتوا وظیفه ورسپارلی وه یو دی ؤ، کله به چی په مصر کی د خلافت بیعت اخستل کیده نو لومړی به عبیدالله بن ابی جعفر او یزید بن ابی حبیب کاوه، په ۱۲۸هـ کی وفات شوی دی رحمة الله تعالی علیه.

په یمن کی :

۱- طاووس بن کیسان الجندی رحمة الله تعالی علیه له زید بن ثابت، ام المؤمنین عایشی، ابی هریره او نورو رضی الله تعالی عنهم څخه یی علم زده کړی ؤ په علم او عمل کی سر او د یمن فقیه او برکت ؤ لوی جلالت یی درلود، ډیر حجونه یه یی کړل نو ځکه په ۱۰٦هـ کی په مکه مکرمه کی وفات شو، رحمة الله تعالی علیه.

۲- وهب بن منبه الصنعانی رحمة الله تعالی علیه له ابن عمر، ابن عباس، جابر او نورو رضی الله تعالی عنهم څخه روایتونه کوی، د اهل کتابو له علم نه ډیر شی ورسره ؤ، ثقه تابعی ؤ، په ۱۱٤هـ کی وفات شوی دی، رحمة الله تعالی علیه.

۳- یحی بن ابی کثیر د طیئ ازاد کړی رحمة الله تعالی علیه له انس بن مالك رضی الله تعالی عنه او له ډیرو تابعینو(رح) څخه روایتونه کوی، شعبه(رح) ویلی دی چی په حدیثوکی له زهری(رح) ته اوچت دی په ۱۲۹هـ کی وفات شوی دی، رحمة الله تعالی علیه.

دغه یاد شوی هغه کسان ؤو چی په دغه -دریم- دورکی به یی خلکوته فتوا ورکوله او د حدیثونو روایت به یی کاوه، په هغه وخت کی یوه خاص مذهب شهرت نه درلوده بلکی دغه مفتیان په اسلامی ښارونوکی وو چی په فقه او دحدیث په روایت مشهور ؤو، فتوا غوښتونکی به چی هر یوه ته ورتلی فتوا به یی ورکوله. کله بیا بل وخت بل مفتی به ورته، قاضیانو به هم په هغه څه حکم کاوه چی له قرآن مجید یا سنت یا قیاس نه به ورته ښکاره شو او کله به یی دهغه ښارله لویو علماؤو څخه پوښتنه کوله یابه یی دوخت خلیفه ته پوښتنه استوله لکه چی دعمر بن عبدالعزیز(رح) په وخت کی ډیره داسی پیښه وه ■

په افغانستان کی د اسلام ځلاند تاریخ ته یوه لنډه کتنه

نعمانی

پنځمه برخه

لکه چی مو پخوا اشاره کړېوه چی افغانستان په هغه وخت کښی په مختلفو ژبو، قبیلو، منطقو ویشل شوی وو او هر قوم او منطقی خپل ځانگړی ریاست، دستور او مذهب درلود لدی امله د اسلام د خپریدو څخه وړاندی د افغانستان د واکمنانو مختلف نومونه راغلی دی لکه د مثال په ډول: برهمنشاه، هندوشا، تبیلشاه، ترهکشاه، کابلشاه، زابلشاه، تکنیشاه او داسی نور....

او همدا ډول د هغو د منطقو مختلف نومونه راغلی دی لکه: کندهار، بامیان، وجیرستان، گردیز، غور، زمینداور، تخارستان، گهندج او داسی نور...

نو ددی څخه جوته کیږی چی د دوی قوت هم تجزیه او کمزوری ؤ، بیلا بیلو برخو غوښتل چی په یو خارجی سیاسی قوت پوری خپل ځان وتړی، لکه چی د کاپیسا د دولت واکمنانو خپل ځان د چین واکمنانو پوری تړلی ؤ او د چین سیاسی او معنوی حمایت ورته حاصل ؤ که څه هم چینی نوخونو نه شوکولای چی د پامیر له لوړو حرکو تیر شی او د کاپیسا دولت (چی مرکز یی په باگرام کښی وو او په نني پروان، کاپیسا، لغمان، چی پخوا لغمان، لمقان، او لمخان یادیده او وروسته په لغمان مشهور شو مشتمل ؤ). دبل چاله تیری څخه وژغوری، دهغه وخت د چین امپراطور «تی تسانگ» خپل سوغاتونه او استازی د کاپیسا د دولت مشرانو ته لیږل چی د چین مشهور بت پرست سیلانی «هیوان تسنگ» سفر کاپیسا ته له ٦۳۲م څخه تر ٦٤٤م کال پوری ددی ارتباطاتو څرگنده بیلگه ده.

څه وخت چی حضرت سیدنا عبدالرحمن بن سمرة کابل فتح کړ نو د کاپیسا مشرانو خپله دفاع مضبوط کړه او دکابل د بت خانی گردیز ته د نقل کولو امر یی صادر کړ تر څو د اسلامی فوځ توجه د گردیز په طرف وگرځی او کاپیسا ساله پاته شی همغه وو چی دبت مرکز «معبد» گردیز ته نقل شو او د کاپیسا دولت مشران محفوظ پاته شول چی وروسته په ۱۷٦هـ = ۷۹۲م کال دغوربند له لاری ابراهیم بن جبریل(رح) د خراسان دوالی فضل بن یحیی په امر په کاپیسا تهاجم وکړ او کاپیسا یی فتح کړ او لویه بتخانه یی ورانه کړه او نوله منطقه یی په زور فتح کړه او خلك یی د اسلام پاك دین ته داخل کړل او وروسته له هغه ددی لاری څخه لغمان ته راغلل او دکونړ له لاری د کشمیر غرونوته د اسلام فوځونو ځانونه ورسول او دهغه لښکر سره یو ځای شول چی د دیبل له لاری ملتان ته راغلی وو او وروسته یی سند او پنجاب فتح کړی وو.

لکه وړاندی مو درته یادونه کړی وه چی پخواله هغه چی حضرت سیدنا عبدالرحمن بن سمرة(رض) دحضرت امیر معاویه(رض) په امر بصری ته ولاړ شی د شرکی بتخانو په تعقیب دری پیاوړی قوماندانان هریو مهلب بن ابي صفرة العتکی الانصاری(رض) او جریر بن عبدالله بجلی(رض) او سنان بن محبق الهذلی (رض) یی توظیف کړی وو. چی دا دری واړه قوماندانان دیو شمیر لښکر سره گردیز ته راغلل او دا منطقه یی فتح کړ او مشرکانو دغه معبد «وبهند او وروسته بیا (بهنتده) ته انتقال کړ دگردیز له فتح وروسته د اسلامی فوځ مشرانو کوښش وکړ چی دکابل له جنوب څخه مشرقی سیموته ځانونه ورسوی هغه وو چی په ٤٤هـ = ٦٦٤م کال کښی ددی لپاره چی له یوی خوا د مشرکانو بت خانه تعقیب کړی او له بلی خوا څخه شرقی سیموته ځانونه ورسوی له گردیز څخه د بنون په طرف چی نن سبا دصوبه سرحد له مشهور بازارونو څخه حسابیږی راوخوزیدل د بنون په هکله علامه بلاذری په فتوح البلدان کښی لیکی: وهی بلدة بین ملتان و کابل الخ ددی لښکر د فتحی او د باتوری په هکله مشهور ازدی شاعریوه اوږده قصیده ویلی دی چی لومړی بیت یی دادی:

الم تران الأزد لیلة بیّتوا
بینة کانوا خیر جیش المهلب

فتوح البُلدان ص ٤۲۲ او تاریخ افغانستان بعد از اسلام ص ۱٦۲-۱٦۳ ج-۱

سوال: د اسلام پیاوړی فوځ څرنگه شرقی سیمی فتح کړی، او د اباسین نهر ته نی ځانونه رسولی دی؟

کتونکوته دایو مهم سوال دی چی لیکوال دیته اړ باسی چی قانع کوونکی ځواب ولیکی؛ پدی برخه کښی فقط دومره لیکلی شو چی: مقدونی سکندر دغو سیموته د اسلامی فوځ څخه وړاندی رسیدلی وو، تاریخ پوهان لیکی چی د سکندر مقدونی پرغلگر فوځ د اباسین دریاب ساحل ته دکابل څخه کنړ او باجوړ، سوات په لار اباسین ساحل ته اوله هغه ځایه څخه هندی پنجاب ته رسیدلی دی او دا لاره زیاته اسانه ځکه وه چی داتوله لاره په ابادی او په خلکو را تیریزی او اوسیدونکو خلکو د تگ او راتگ لپاره لاری او تنی جوړی کړیدی. لښکر له لوږی او تندی څخه له تباهی نه او هم له یخنی او گرمی نه ژغورل کیږی ولی پدی لار د اسلام د لښکر د راتیریدو په باب کوم مستند دلیل په لاس نه لرو او دا ځکه: وړاندی مو ورته لیکلی وو چی له یوی خوانه کاپیسا پروان او نورو مربوطو منطقو مقاومت نه دوام ورکړ او له بلی خوا څخه د شرك او د بت خانی د محوه کولو لپاره د حضرت مهلب بن ابی صفرة العتکی الانصاری(رض) په مشری یو لښکر گردیز ته ولیږل شو چی د گردیز له فتحی وروسته د بنون کوهاټ له لاری پیښور ته راکوږ شویدی او پخوا له دی چی اسلام پنځه ویشت کلن ځوان او لشیط جنرال محمد بن قاسم(رح) په ۹۳هـ=۷۱۲م کال کښی سند فتح کړی، دا لښکر چی پکښی حضرت مهلب بن ابی صفرة العتکی الانصاری(رض)، جریر بن عبدالله الجبلی(رض) او حضرت سنان بن محبق الهذلی(رض) هم موجود وو دبنون له لاری یی پیښور فتح کړیدی او دایی کوښښ وو چی د اباسین نهرته ځانونه ورسوی. د تفصیل لپاره وگوری حدودالعالم ص ٤٥ او تاریخ افغانستان بعد از اسلام ص۸۸٥.

ولی د زوبی دکلی علامه عبدالحلم اثرصاحب دتوم په تحقیق کښی داسی لیکی:

چی مهلب بن ابی صفرة التعکی الانصاری(رح) پخپله هم او پلاریي او نیکه یی دری واړه صحابه وو چی دا فضلیت په انصارو کښی بل هیچا ته حاصل ندی. دی د حضرت سنان بن محبق الهذلی(رض) او جریر بن عبدالله الجبلی(رض) په ملگرتیا دکرم دوادی د فتح کولو څخه وروسته پیښور ته راغلی دی او دلته د بت پرستی تغر راتول کریدی او د اسلام حلانده بیرغ یی په توله علاقه رپولی دی او د اسلام دین دعوت یي پیل کریدی چی توله علاقه یی د اسلام په رڼا منوره کریدی ■

خدمات دینی واجتماعی علماء در تاریخ معاصر کشور

مشروطیت (ثانی) وآغاز انحراف

قلم، جوادی

قسمت چهارم

درمطالب گذشته گفتیم که هیچ مقطع از تاریخ اسلامی کشور ما نبوده که اثرعلماء به طور انفرادی ویا بشکل اجتماعی در آن محسوس نباشد واوشان مصدر خدمت دینی وملی برای کشور نگردیده باشند که از جمله به قدمهای متشکل فکری وسیاسی آن وقت (جنبشهای فکری سراج الاخبار وجنبش مشروطیت اول) که از مسجد ومدرسه به رهبری وابتکاری ملا ی وطالبی آغاز یافته بود اشاره کردیم ونیز خاطر نشان ساختیم که در قدم دوم این جنبشهای سالم که به روحیه دینی وملی آغاز یافته بود دست خوش تحول و دیگرگونی گردیده (از مسجد ومدرسه بدربار رسید واز دست ملابدست سرداری قرار گرفت) وبه انحراف کشانیده شد که در سطور آتی به چگونگی وعلت انحراف آن اشاره خواهیم نمود.

قبل ازاینکه به علت وجزیات انحرافیکه در تاریخ معاصر کشور ماسبب فاجعه های دردناك دینی وملی شد اشاره نمائم لازم میدانم که به جزیات وچگونگی تحول و تغییری اشاره نمائم که بعد از جنگهای صلیبی دامن گیر جهان اسلام شد وتدریجاً در طول چند قرن متاسفانه عالم اسلام را به خود پیچید و از صراط مستقیم خدا(ج) به انحراف کشید و امت اسلامی را از تعلیمات اسلام وقرآن بیگانه نمود. تحول که در تاریخ معاصر در کشور ما رخ داد وآغازی انحرافات بعدی گردید به هیچ صورت از آن تحولات وتغیرات عمومی جهان اسلام جدا نبوده ودامنه از آن پنداشته میشود لهذا اشاره به آن تحولات وتغیرات بااینکه مارا از اصل مطلب ومقصد به دور میکشاند وبیانرا طول میبخشد با مقصود بودنش ان شاء الله مخل و ممل نخواهد بود بلکه لازم وحتمی مینماید.

اروپا که در جنگهای گرم با مسلمین به شکستهای فضیحت باری مواجه گردید ونتوانست که امت اسلامی را با شمشیر وزور شکست بدهد خواست که شیوه جنگ را بامسلیمن تغییر وتبدیل نماید همان بود که از جنگ گرم (نیزه وشمشیر) به جنگ (عقیده ومفکوره) پرداخت که این شیوه جنگ خیلی ناگوار وخطرناك برای اسلام ومسلمین تمام شد. سخنان لویس برای اروپا در این جنگها دستورالعمل میگردد: بزرگترین پادشاه فرانسه (لوُیس نهم) در ۱۲٤۹م بدست ظاهر بیبرس اسیر میگردد وبه زندان انداخته میشود ولویس در همانجا سخن میگوید که برای اروپایان در این جنگها دستور العمل میگردد: (بتحقیق مسلمانان شکست ناپزیر اند وتا وقتی بر عقیده خود استوار باشند پیروزی از آنها است بناء برآن اروپا باید شیوهٔ های جنگ گرم را بامسلمانان تغییر داده وبا آنها جنگ عقیده را براه بیندازند).

جنگهای گرم مسلمانها و اروپایان تا وقتی ادامه یافت که اشراف خلیل در ۱۲۹۱م (عکا) را دوباره تصرف کرد و پس از ۹ سال از این واقعه دولت عثمانی پا به عرصه وجود گذاشت و تا ۱۹۱۸م پنج و نیم قرن ادامه پیدا کرد وقلعه مستحکم اروپا و آسیا (استانبول و قسطنطنیه) را بگشاد و در ۱٤٥۳م آنرا مرکز خود قرار داد.

جنگهای صلیبی بعد از حدوث آن پیش آمد پایان گرفت، و جنگجویان اروپای به خانه های خود باز گشتند در حالیکه زیر شعاع روشنی قرار گرفته بودند که از شرق اسلامی می تابید، مسلمین آنزمان چه از ابتکارات علمی و سایننسی خود و چه از طریق ترجمه و تدوین آثار علمی و فلسفی یونان و روم قدیم بزرگترین خدمت را برای تمدن بشری انجام داده بودند ورهنما، و وسیطه شدند میان تمدنهای گذشته و تمدن امروزه اگر خدمات علمی مسلمین آنزمان نمیبود تمدن وتکنالوژی امروزه به این ساز و برکش هرگز نمیبود.

اروپایهای مغلوب در دوران بر خوردها با مسلمین بعضی حقایق علمی را از مسلمانها آموختند این حقائق فهم و درك اندیشمندان شانرا به حرکت آورد مانند: (کرویت زمین وگردش آن) در این وقت اروپا شدیداً درتاریکی و جهل قرار داشت و مردم آنجا از ظلم وجبر اربابان کلیسا وقیصرها بستوه آمده بودند، دشمنی شدید کلیسا با علم و دانش و دانشمندان آشتی ناپزیر گردیده بود و اظهار نظریه جدید جغرافیای (کرویت و گردش زمین) توسط دانشمندان اروپای در مقابله نظریه جغرافیای (مقدس) کلیسا که از خود در کتابهای مقدس جعل کرده بودند، آتش معرکه را میان اربابان کلیسا و پیش قراولان علم و دانش گرم نمود، محاکم تفتیش بوجود آمد آنچه از ظلم نبود که نکردند و در نتیجه کلیسا برای ابد محکوم بفناء شد و قیصر ها هم به پوزخود محکم خوردند.

تحول و دیگر گونیهای گرم علمی و سیاسی اروپا را آهسته، آهسته به خود میپیچید و همه گیر میشد.

(اقدام به عملی کردن جنگ (عقیدتی).

جمله و تجاوز ناپلیون در ۱۷۹۸م بر مصر و در نتیجه شکست آن و بر آمدن فرانسه از مصر بارز ترین علامه و نشانه در جنگ با اروپا در عصر حاضر پنداشته میشود زیرا در این وقت است که اروپا تصمیم میگرد که به جای معرکه، نیزه، جنگ زبانی و عقیدتی را عملی نمایند، برای عملی کردن این مأمول و پلان خطر ناك علیه السلام و مسلمین که مدتها قبل تیئوری آن توسط (لویس نهم) طرح گردیده بود نخست از همه ماهرانه در سدد شدند که جزبه دینی و اخوت اسلامی را از عمق و جدان امت واحد اسلامی خارج کرده و به جای آن جزبه و روحیه ملی گرائی، تعصبات قبلیوی، زبانی، نژادی وغیره شعار های جاهلی را جابگزین سازند که متاسفانه کردند و آنچه میخواستند بدست آوردند. چنانچه مبشر مسحی (نبیه امین فارسی) میگوید:

(از راه افساد و انحراف عقیده، مسلمانان کاری کردند که نیاکان صلیبی شان از راه شمشیر نتوانستند برآن دست یا بند).

جنگ نظریاتی و عقیدتی را که صلیبهای اروپای علیه مسلمین توصیه میکردند و در آن جنگ طوری پیشبینی گردیده بود که نخست از همه جزبه دینی و اخوت اسلامی را از میان مسلمین به حربه وصربه ملی گرائی و تعصبات جاهلی از بین برده وامت واحد اسلامی را به واحد های متعدد قومی، لسانی، نژادی و جغرافیائی تفریق وتقلیق نمایند، تحولات و دیگر گونیهای سیاسی و علمی اروپا در پیش برد آن جنگ (عقیده) کمك شایان شان کرد طوریکه:

در آن تحولات و دیگر گونیها که کلیسا وقیصر ها به شکست مواجه شدند و روشنفکران بر اوضاع مسلط گردیدند بکسره با دین ومذهب خیر باد گفته و با آن و دعا کردند که این روش آنها هیچ گاه و به هیچ صورت با حقیقت و واقعیت رابطه نداشته و ظلم که آنها به این ارتباط علیه بشریت مرتکب شدند کمتر از ظلم نبود که کلیسا علیه علم و دانشمندان مرتکب شده بود (دین و اهل دین را از سیاست و سیاست مداری جدا کردند) ملتها در تعین سر نوشت سیاسی خود ها راه یافتند، حکومتی ها بر بنای ملیت و قومیت روی کار گردیدند رفته رفته نظریه ملی گرائی که ریشه عمیق نژادی با تمدنهای قدمی اروپائی (یونان و روم) داشت در اثر انقلاب کبیر فرانسه شکل و رنگ شعوری را به اصطلاح ناسیونالیستها به خود گرفت و به حیث یك مکتب سیاسی با اساسات (دیمکراسی و سیکولریزم) به صحنه عمل آمد و نظریه جدایی دین از سیاست را استواری بخشیده و به سرعت به سایر قاره ها با عین اساسات و روحیه اثر خود را بخش کرد.

در این وقت و زمانیکه اروپا از خواب گران غفلت به گرفتن الهام از شرق اسلامی بیدار شده تحول و دیگر گونیهای بس بزرگ علمی وسیاسی را به ارمغان آورده بودند، برعکس مسلمین به خواب گران غفلت آن به آن فرو رفته حکام وزمام داران جهان اسلام یکسره به عیاشی خوش گزرانی خودکامگی و استبداد علیه ملتهای خود مصروف بودند و روز بروز صحنه های، علمی، سیاسی و نظامی را بنفع دشمن زیرك، فعال و آگاه و پر از غیظ و قهر خالی میکردند و به انزوا گشانیده میشدند و ملتها اسلامی در فقر، بس مانی و جهل دست و پنجه نرم میکردند. تحولات سیاسی غرب و پیشرفتهای محیرالعقول علمی و تخنیکی اروپا نسل جوان مسلمانرا به خود میکشید و غرب صلیبی به عجله، وقاطعیت در پی تطبیق پروسه و پروگرام (تغییر و تحول) که قرنها قبل اسلاف صلیبی شان به اوشان توصیه کرده بود و در آن به جای جنگ شمشیر به جنگ عقیده اشاره گردیده بود منظما شدند این تغییر که قرنها قبل آغاز یافته بود در ابتدا، کند و بطی بود، تدریجا رو بسرعت نمود و در آغاز نصف قرن بیستم به اوج خود رسید و تقلید از غرب تشدید شد و چنین مینمود که سد آن مشکل و تلاش در این راه عبس میباشد ■

اسلامی امت یا بین المللی ټولنه

مولوی عبدالحکیم «مجاهد»

په داسی حال کی چی انسانی ټولنه د مادی ترقی او پرمختگ په ډیرو لوړو مدارجو کی ده، د ساینس او ټیکنالوجی (Technology) د حیرانوونکی پرمختگ له کبله نړی دیوه هیواد او ښار بڼه غوره کړی ده، په مادی لحاظ د نړی ټول قومونه او ملتونه د راډیو، ټلویژن، ټیلیفون، او دالوتکو د چټکو مواصلاتی اړیکوله کبله په یوه لویه کورنی باندی بدل شوی دی، خو په معنوی لحاظ انسانی ټولنه په تیره بیا پرمختللی هیوادونه د سخت فقر او غربت سره مخامخ دی، دوی داسی یوه بشپړه او جامع نړیواله مفکوره (World Idealogy) نه لری چی ټوله انسانی ټولنه د ملت، وطن، او نسل د توپیرونه پرته په عقیدوی او معنوی توگه سره ورونه او د قانون په وړاندی یی یو برابر وگرزوی، له هر ډول استعمار او استثمار څخه یی وژغوری د جگړو او نفرتونو ټول اسباب او عوامل له مینځه یوسی.

نړ اوسه پوری نه عیسائیت نه یدمت، او نه خو د لویدیځ علمی تهذیب (Scientific Civilisation) په دی باندی بریالی شوی چی بشریت په یوه نړیواله مفکوره سره راټول او یو بین المللی نظم او اداره را مینځ ته کړی. په ورووستیو وختونوکی سوسیالیزم او کمونیزم په دغه تکل د مبارزی میدان ته راودانگل چی د مختلفو ملتونو حدود او پولی ړنگی او دنړیوالی مفکوری په اساس بین المللی ټولنه او نظم را مینځ ته کړی. دغی مفکوری هم ډیر ژر خپل اهمیت له لاسه ووکړ د بین المللیت په ځای د ملت پالنی، استعمار او استثمار په مرض مبتلا، او دهمدغی بیماری له کبله یی دنورو ملتونو له نیولو نه وروسته په افغانستان لیونحاله ظالمانه تیری وکړ چی په نتیجه کی یی د اسلام د نړیوالی عقیدی په مقابل کی په مادی او نظریاتی سطحه سخته ماتی وخوړه او افغانستان د کمونستانو قبرستان شو.

اوس په داسی حال کی چی بشری نړی ټول نظامونه او مفکوری ازمویلی او د بین المللی کیدلو په لور یی هیڅ ډول پرمختگ نه دی کړی، د نړی په وړاندی اسلام یواځی داسی مفکوره او نظریه ده چی د معاصری پر مختللی نړی دغه تنده وړماتولی شی او ارزوبی وربوره کولی شی. اسلام چی د انسانانو او ټولو کائناتو د حقیقی خالق له لوری وروستنی نړیوال دین او مفکوره ده، په ځان کی دغه استعداد لری چی د انسانانو تر مینځ د ویش غیر فطری پولی او کرښی چی درنگ، نژاد، ژبی او وطن په اساس را مینځ ته شوی دی له مینځه یوسی او په ځای یی په عقیدوی او نظریاتی بنیادونو یوه نړیواله ټولنه او نړیوال نظم رامینځ ته کړی چی ټول انسانان په خپلو منځونوکی سره ورونه او له یوبل سره همکاران او مرستیالان شی. د فضیلت او برتری معیار یواځی تقوی او خوف من الله وی. لوی خدای (جل جلاله) فرمایی: «ای خلکو! له هغه رب (پالونکی) څخه وویریږی (تقوی وکړی) چی تاسی یی له یوه نفس (ځان) څخه پیدا کړی یاست، او له هغه نه یی ده ته جوړه پیدا کړی ده. اوله هغو دواړو څخه یی ډیر زیات سړی او ښځی خپاره کړی دی». (النساء- ۱) په بل ځای کی لوی خدای(ج) فرمایی: «خلك ټول یو امت وو، خو اختلاف یی وکړ» (یونس- ۱۹).

په بل ځای کی فرمایی: «بی شکه دغه د تاسی امت یو امت دی، او زه د تاسی رب (پالونکی) یم، نوله ماڼه وویریږی (تقوی وکړی)». (المؤمنون: ٥۲) د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایی: «ای ځما ربه! او دهر څه پالونکیه! په باور سره زه گواهی ورکوم چی بندگان ټول په خپل مینځ کی سره ورونه دی». (کنوز الحقایق).

اسلام د نړی خلك د ورورولی

۳ مخ

هر کس که ترا شناخت جان را چه کند
فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانه، تو هردو جهان را چه کند

خواجه عبدالله انصاری

که د قاضی صیب نیت په خیر وی!

حقجو

د پاکستان دجماعت اسلامی امیر قاضی حسین احمد صیب چی په دغو شپو ورځو کی کابل ته ډیر ژر ژر ځی راځی او غواړی چی دحکمتیار او ربانی تر منځ روغه راولی؛ په دغه هکله د خلکو تبصری ډول ډول دی ځنی وایی چی د پاکستان جماعت اسلامی د افغانستان له مجاهدینو او مهاجرینو سره په سختو شپو کی په زړه پوری کومکونه کړی دی؛ چندی یی ورته کړی دی، هسپتالونه یی ورته جوړ کړی ډو د ټپیانو او ناروغانو ښه دارودرمل او په زړه پوری خدمت یه یی کاوه، نوریی هم ډیر سیاسی او خلاقی د قدر وړ کومکونه کړی دی چی افغان ولس یی هیرولی نه شی، نو نن سبا چی ټوله اسلامي نړی د افغان مسلمان ولس په ستونزو او کړاوونو باندی خوابدی ده نو قاضی صیب هم د خیر خواهی په احساس هلی ځلی تندی کړی دی چی گوندی ددغو ستونزو د خلاصون یوه روغه او سالمه لاره راوباسی.

ځنی نوربیا وایی چی د جماعت اسلامی له حکمتیار صیب سره ځانگړی دوستانه یا تنظیمی یا د وفاداری اړیکی دی، ټول کومکونه یی له هغه سره ؤ، ټولی چاندی د دوی او حکمتیار صیب په تنظیمی ضروریاتو لگیدی له نوروسره دومره کومك کیده چی د شك ځای ورك کړی؛ د حکمتیار او ربانی په تیروتباه کوونکو جنگونوکی قاضی صیب د حکمتیار صیب له پاره د نواز شریف له حکومت څخه پریمانه مصارف، اسلحه او مهمات رااستول او د افرادی قوت یی هم پوره مرسته ورسره کوله، د سکولونو او کالجونو ډیر ناړك زلمیان یی دحکمتیار صیب په سنگرونوکی خاوری کړل؛

اوس داټولی منوی را منوی ددی لپاره دی چی حکمتیار صیب له سیاسی او نظامی صحنی نه څیوهل شوی دی قاضی صیب غواړی چی یو ځل بیاتی له توروخاورونه راپورته کړی، د صدارت او وزارت کرسیوته یی ورسوی او داسی نوری تبصری...!

موږ وایو که چیرته د قاضی صیب نیت په خیر وی نو دغه هلی ځلی یی دقدر وړ دی، الله تعالی به ثوابونه ورکړی، د مسلمانی خبره داده چی دیو، مسلمان عمل ته د خیر توجیه ولټوله شی نور نو په پټو نیتونو الله تعالی خبر دی او بوازی هغه په نیتونو ثواب او وبال ورکولی شی یوه بله نښه چی وروسته به دقاضی صیب د عمل گواهی ورکړی داده چی د ده دهلو ځلو په نتیجه کی چی کومه طرحه په عمل کی رابنکاره شی که چیرته ټولو خواووته د منلو وړ او ستونزه وریباندی حل شوه نو بیایی د خیر کار پیل کړی دی له الله تعالی نه به اجرونه ورته غواړو؛

او که چیری بوازی د ربانی او حکمتیار صیب جوړه یی مطلب وی نو دغه بیا د کشالی د خلاصون لاره نه ده چی نه ده بلکه ډیر اوږده جنگونه به ورنه را پیدا شی چی هغه به بیاکلونه وتیسی او افغانستان به له یوه مخه تباه کړی، نه به بیا د حکمتیار صیب او ربانی لپاره د بادشاهی او نه به د قاضی صیب لپاره د میلمه توب ځای پاتی شی؛

بله به داوی چی د قاضی صیب دحال او ماضی په هکله چی خلك شکونه ښکاره کوی هغه به ټول په یقین بدل شی؛

الله تعالی دی قاضی صیب او ټولوته توفیق ورکړی چی یکطرفه گامونه وانخلی او په پوره زړه سوی سره د ټول مسلمان ولس ښیگڼی په پام کی ونیسی.

د ربانی قیادت د یوی ورځی لپاره ...

خو کله چی د مذکراتو جریان د هماهنگی شوری په مجلس کی مطرح شو او زموږ نظریی وغوښتی، موږ دری تنظیمونو: جنبش، حزب وحدت او جبهه، نجات ملی دغه طرحه چی د ربانی ریاست او قیادت د شپږو میاشتو او یا یو کال دپاره ومنی موږ رده کړه. داکار د افغانستان په مصلحت کی نه دی، ما خپله په مرکه کی ویلی دی، چی دیوی ورځی د پاره د ربانی ریاست یا قیادت منل دا معنی لری چی دغه څلور کاله جگړه خوشی بی معنی وه، د حزب اسلامی په مذاکراتو کی له دولت سره دری څلور طرحی وی او په هره طرح کی د ربانی ریاست یا قیادت منل مطرح ؤ چی زموږ دپاره د منلو وړ نه ؤو. په دی هکله ما له جنرال دوستم سره هم خبری کړی د هغه نظر هم عین ځما نظر دی. دوحدت هم دغه نظر دی. حکمتیار صاحب که ځی یواځی به ځی او زه گومان کوم چی دده قوماندانان به هم ورسره ولاړ نشی. دی به په سیاسی او نظامی لحاظ تاوان وکړی، موږ د دوی په هکله معلومات لرو چی څومره نفری کابل ته ننوتل، او کوم کوم ځایونه یی دوی ته سپارلی دی. کله چی موږ هیئت ولیږه ترڅو له حکمتیار صاحب سره خبری وکړی، هغه په خپل مجلس کی ویلی دی چی ده تصمیم نیولی دی او موږ باید خپل تصمیم ونیسو.

پوښتنه: په داسی وخت کی چی له یوی خوا د طالبانو اسلامی تحریك له چارآسیاب نه تر هرات پوری سیمی تر کنترول لاندی لری او له بلی خوا حزب او جمعیت غواړی اتحاد وکړی او د زور له لاری په افغانستان باندی حکومت وکړی، په دا ډول حالاتو کی څه ډول اتحاد یا ائتلاف د قضیی د حل په اړوند موثر او مفید واقع کیدای شی!

ځواب: له ټولو نه مخکی موږ ټول په دی خبره اتفاق لرو چی د ربانی، سیاف او مسعود نام نهاد حکومت باید چپه شی، د دی کار دپاره لومړی باید ددغه حکومت د عملی مخالفینو لکه دطالبانو اسلامی تحریك، حزب وحدت، جنبش او جبهه، نجات ملی، د یوه داسی قائد تر قیادت لاندی چی سیاسی تجربه، تقوی او علم ولری سره متحد شی ډیر ژر به دغه حکومت راچپه شی، تر اوسه پوری د دوی بقاء زموږ تر منځ د عدم انسجام او عدم اتفاق له امله ده، په دوهمه مرحله کی له مولوی صاحب محمدنبی او پیر صاحب سره باید خبری وشی، البته که هغوی اتحادونه کړی ددغو تنظیمونو یو والی هم کفایت کوی چی دغه ډیر لوی طاقت دی.

پوښتنه: د طالبانو اسلامی تحریك وایی او په دی خبره فشار لری، چی د قضیی د حل لاره داده؛ تر څو چی ټول قوتونه بی وسلی شوی نه وی او ټولی وسلی یوی مرجع ته تسلیم شوی نه وی، هیڅ اتحاد، ائتلاف او حکومت جوړول گټه نه لری او په پخواکی یی هم نتیجه نه ده ورکړی. ستاسو نظر په دی هکله څه دی؟

ځواب: د طالبانو اسلامی تحریك په خپلو سیموکی خلك بی وسلی کړی دی او وسله ټوله له یوی مرجع سره ده، همداراز کومی سیمی چی زموږ د تنظیمونو تر کنترول لاندی دی، وسله په یو ځای او یوه امر باندی ده. دغه دواړه خوا وی دغه استعداد لری چی وسله د دوی په کنترول کی ده، د دوی تر منځ څه اختلاف مینځ ته نه راځی خو کله چی حکومت جوړ شی بیا دغه وسلی دبیت المال مال دی هغه به یی د خپلی پالیسی سره سم تنظیموی.

پوښتنه: د طالبانو د اسلامی تحریك پالیسی دا! چی دوی تر نیمایی نه زیات افغانستان څخه وسلی را ټولی کړی، امنیت یی تأمین کړی او اسلامی شریعت یی هلته تطبیق کړی دی، نورو تنظیمونو ته پکار دی چی د دوی حمایت وکړی څو په یوه قوت سره قضیه حل شی، مختلف مسلح ځواکونه نشی کولای په افغانستان کی امنیت را مینځ ته کړی، د لبنان په شانی به د تل دپاره له گډوډی سره مخامخ وی، هیڅکله به یو مضبوط مرکزی حکومت پکی را نشی، ستاسو نظر څنگه دی؟

ځواب: داخبره درسته ده چی وسله باید په افغانستان کی تریوه قیادت لاندی را غونډه شی، په ټول افغانستان کی امنیت را مینځ ته شی، او ریښتیا چی طالبانو په خپلو سیموکی امنیت راوستی دی. همداراز جنبش هم په شمال کی امنیت تأمین کړی، نسبتاً هغه سیمی هم آرامی دی.

خو دا چی طالبان غواړی اسلامی شریعت تطبیق کړی دا ډیر لوی کار دی، له هغه وخته چی زه په ازهر کی طالب وم ځما دغه آرزو وه چی په افغانستان کی اسلامی شریعت تطبیق شی، د ظاهر خان په وخت کی زه د ددی دپاره بندی شوم چی ما انقلاب جوړاوه او ویل می چی دلته اسلامی شریعت نه دی تطبیق. او اوس هم زه وایم چی بی شکه باید اسلامی شریعت تطبیق شی، خو مسلمانان په توم مسلمانان دی، په دی کی باید ډیر کوشش داسی وشی چی د اعتدال نه کار واخیستل شی، اسلام دین دوسط دی نه په کی افراط شته او نه تفریط هغه څه چی ډیر ضروری دی لکه شرعی حدود، دا باید عملی شی او دا کار باید په تدریج سره په افغانستان کی وشی. دی کارته ډیره حوصله پکار ده.

پوښتنه: د طالبانو اسلامی تحریك وایی چی د افغانستان یو زر او پنځه سوه جیدو عالمانو په کندهار کی له امیرالمؤمنین ملامحمد عمر اخوند سره بیعت کړی، چی په شرعی لحاظ اوس یوه مسئوله مرجع ده، د دوستم په سیمو کی که امنیت موجود وی، خو هغوی نه د اسلامی شریعت اعلان کړی او نه خو یی شریعت تطبیق کړی دی، ستاسو په نظر څنگه کیدای شی چی طالبان د یوی شرعی مرجع د عدم په صورت کی چاته رجوع وکړی او دهغو قیادت و منی؟

ځواب: درست یو شمیر عالمانو په بیعت ورسره کړی وی، دا ډول بیعتونه ډیر شوی دی، کله چی زه کابل ته ولاړم په زرگونو بیعتونه دافغانستان له ولایتونو څخه راته راغلل، په کنړ کی هم خلکو له یوه چاسره بیعت کړی دی. ځانته امیرالمؤمنین وایی، په کندهار کی هم بیعت وشو، راځی دغه بیعتونه پریږدو، هغه څه تعقیب کړو چی دافغانستان په مصلحت کی وی، دغه دوه، دری قوتونه به سره یو شو، کله چی له دغه مصیبت نه خلاص شو او مرکزی حکومت جوړ شو هلته به علماء او د عقدو حل خاوندان رایوځای شی، نوی بیعت به دخلکو په اکثریت سره مینځ ته راشی.

د شمال په صفحاتو کی څلور سوه علماء موجود دی چی عزت لری، قدر لری او مدارس جوړیږی، که څه هم دوی د شریعت دعوه نه ده کړی، خو شرعی محاکم اوس هم هلته شته، قاضیان حکم کوی، که موږ اتفاق سره وکړو شریعت به په هغو باندی تطبیق کوؤ، شرعی محاکم شته، عسکری قوت موجود دي، شریعت به ولی نه تطبیق کوی، خو دا کار یو څه مفاهمی ته ضرورت لري.

پوښتنه: د ربانی د جابر او مستبد حکومت پر خلاف د طالبانو اسلامی تحریك جهاد پیل کړی، نبی علیه السلام فرمایی چی د جابر حکمران په خلاف د حق کلمه ویل هم افضل جهاد دی، ستاسو په نظر دغه جهاد دی او که نه؟

ځواب: گوره یو اصطلاحی جهاد دی او یو حقیقی جنگ، په لغوی لحاظ هر کوشش چی څوك د خدای(جل جلاله) په لاره کی کوی هغه ته جهاد ویل کیږی. یو هغه حقیقی جهاد چی د کفارو په مقابل کی دی هغه جلا جهاد دی، د جابر حکمران په مقابل کی د حق کلمه ویل لغوی جهاد دی. البته له ربانی سره زموږ مقاتله د دی آیت تر عنوان لاندی راځی: چی الله تعالی فرمایی: «که د مسلمانانو دوه ډلی یوبل سره جگړه کوی، نو د دوی تر مینځ سوله وکړی، او که یوه یی په هغه بله باندی تیری وکړی نو له هغی ډلی سره تر هغه پوری وجنگیږی څو یی د الله تعالی حکم ته رجوع نه وی کړی». (الحجرات) اوس چی دوی له قتال څخه لاس نه اخلی الله تعالی د دوی په مقابل کی دجگړی کولو امر کړی دی، خو دی ته یی جهاد نه دی ویلی، بلکی ویلی یی دی چی له هغه سره مقاتله روا ده ویشی توبول یی جائز دی، دوی مباح الدم دی او مقابل لوری یی شهیدان دی. البته موږ په دی کی احتیاط کوو، مقاتله ورسره روا ده، او که دی ته وگورو چی له دوی سره کمونستان دی، نو دهغو په مقابل کی جهاد کیدای شی ■

د ادب ملغلری

زاری

ملا اسد الله حنیفی

ته یی عمر د شعیب نبی په شان کړه
په دښمن بی ربه تندر دآسمان کړه
څوك چی ستاد دین دلاري مجاهد وي
دخالد په څیریی ربه قهرمان کړه
چي به ستا دپاره سربندي په مینه
تی قبرله په خپل در اوخپل دیوان کړه
کومي اوښکي چي بهیږي له چشمانو
تري نه جوړ ربه دنوح نبي توپان کړه
آمیرونه چي دحق دپاره جنگ کړي
تي له ټولو افتونو په امان کړه
هغه زړونه چي مایل وي ستاولورته
نوربی هم دحق ولوری ته تپان کړه
دنبي خیرالبشر په روي وه خدایه
زرتر زره راته جوړ افغانستان کړه
چي مامون یی مؤمنان شي له وحشته
نیست نابود دځمکي مخ نه مفسدان کړه
حنیفي چي بیرته لاړشي خپل هیوادته
په وطن یی قانون پلي دقران کړه

له باغیانانو څخه د محمدآجان (مجنون) په خوښه

دملت آزار

استاد عبدالباری (غیرت)

د مظلوم ملت آزاره - یوه بلاشه یوه بلا شه
د ظالمو په سرونو
چاته قلج چاته طاعون شه - چاته زیری د بدلون شه
څوك آخته پر سرطان کړه - چاته ستوری سباوون شه
د مظلوم ملت آزاره
چاته مرگ شه په گولیو - څوك اوروتو کښتی لاهوکړه
حوك توپونو کسی راگیرکړه - څوك ماینونوکښتی لاهو کړه
د مظلوم ملت آزاره
چاته زخم دگردی شه - چاته زخم د معدی شه
چاته زهر هلاهل شه - دغه ژوند ورته قیامت کړه
د مظلوم ملت آزاره
یوه بلاشه - یوه بلاشه
د ظالمو په سرونو

دخوشحال په لار

(شپون)

ورونو ژوند به په دنیا نه وی مدام
تول به درومو نن گهیځ سبا ماښام
مرگی حق دی رغیدن مو ورنه نشته
بایه تخت یا په تخته او یا په بام
یا برستن لاندی پراته زنی تړلی
یا شهیږ په لار د دین او د اسلام
چی د حق د پاره خپ تیر غلبیل کړی
دشیانه ورته سر ټیټ په احترام
زور خوشحال دی او، زموږه ننداره کا
د دسم سربه کړو چت مال بی لیلام
«خو وانخلو له غلیمه انتقام
مرد نه خوب ، نه خواره کا، نه آرام»

مسلمه ستا د پت عزت په خاطر

عبدالواسع

یو پورته شوی د وحدت په خاطر
مسلمه ستا د پت عزت په خاطر
چی سره یوشی مؤمنان
دحق د دین دا پیروان
نه د کرسی نه د ډالر په خاطر
مسلمه ستا د پت عزت په خاطر
چی فساد ختم په دنیا شی
جاری قانون د پاك مولا شی
نه د راحت او د عشرت په خاطر
مسلمه ستا د پت عزت په خاطر
چی په زوال باندی فتنی شی
هر خوا خوری د حق نعری شی
نه د فریب او د قدرت په خاطر
مسلمه ستا د پت عزت په خاطر
راپورته شوی طالبان یو
په لاره تلونکی د قرآن یو
ستا د ساتنی شرافت په خاطر
مسلمه ستا د پت عزت په خاطر
قرآن قانون جاری کیدل غواړو
توله نړی کښی نشریدل غواړو
قرآن حدیث د حفاظت په خاطر
مسلمه ستا د پت عزت په خاطر
سړی سړی سکروټی د فساد
طالب په متوشوی برباد
ددی غیرت او دهمت په خاطر
مسلمه ستا د پت عزت په خاطر
چی شین چمن ته بلبلان راشی
شائسته وطن ته طالبان راشی
د اسلام دین د حمایت په خاطر
مسلمه ستا د پت عزت په خاطر
راضی الله هم مو نبی(ص) شی
د دوی په لارمو پیروی شی
ددی شائسته او خور نعمت په خاطر
مسلمه ستا د پت عزت په خاطر
وائی طالب عبدالواسع ملگرو
نیسم قرآن درته شفیع ملگرو
پریږدی بهتان رب العزت په خاطر
مسلمه ستا د پت عزت په خاطر

خپلواکه ولسونه خپلواکه نهضتونه خوښوی

شاجهان سرداری

د تیر لوی اختر په ورځوکی د طالبانو د اسلامی تحریك د صوبه، سرحد نمایندگی د قربانی د څرمنو لپاره عامه غوښتنه وکړه چه په تود هر کلی سره د پاکستان په تولو ایالتونو خصوصاً په سرحد او پنجاب کی د مهاجرو هیواد والو او انصارو ورونو لخوا ورته لبیك وویل شو او د ځینو د توقعاتو خلاف د طالبانو د اسلامی تحریك مربوطه مراکزوته د څرمنو دورکړی لړی پیل شوه، او ډیر خلك لاترننه د خپلو قربانیو د څرمنو نقدی قیمتونه د طالبانو دپیښور نمایندگی ته راوړی او ددی کار لپاره اوږده اوږده سفرونه کوی.

داکار مو ځکه د توقعاتو خلاف ویللو چه دلته څولاملونه شته دی چه هغه سړی ته داسی فکر وربیدا کوی چه دا کار به ناشونی وی. لومړی باید دا واقعیت تسلیم کړو چه ولسونه او خصوصاً افغانان د سیاسی حرکتونو څخه ډیر ناخوښه، ناامیده او مأیوس دی، سیاسی خوځښتونو نور زموږ په ولس کی خپل امتیاز بایللی او د ملت د هیڅ ډول تائید او ملاتړ څخه برخوردار ندی. نو گمان داوه چه زموږ ملت به د طالبانو اسلامی تحریك هم لکه د نورو غونډی د سیاسی لوبو یوه کړی وشمیری او دهیواد څخه بهر به دهغی هیڅ مرسته ونکړی، بل سبب چه دغه نظر ئی پښنگولو داوه چه زموږ ولس د داسی کارونو سره پوره نا آشنا دی او په افغانی ټولنه کی د هغی ساری په ډیره نادره توگه موندی شی، او دا خو روښانه خبره ده چه د نادرو سره دښمنی پاله هغی لړیوالی د انسان فطری طبیعت دی، د طالبانو د اسلامی تحریك لخوا د څرمنو د غوښتنی د نه منلو یوبل دلیل دا گڼل کیده چه گوندی زموږ ولس به ددی سپیڅلی تحریك په ضد د داخلی او خارجی دښمنانو د تبلیغاتو څخه متأثر شوی وی او پدی توگه به دهغی له مرستی کولو ډډه وکړی مگر ددغه ټولو اسبابو او دلایلو نتیجه هغه وخت صفر راووتله کله چه ولیدل شو چه زموږ په زرگونو هیواد والو او دینی ورونو د خپلو قربانیو څرمنو سره په شاه د طالبانو پاکلو مراکزوته راغلل او هر چا د خپل وس او توان په برابر د طالبانو اسلامی غورځنگ پخپلو قربانیو کی یاد کړ.

د طالبانو د اسلامی تحریك سره دولس دا ډول مرستی د هیڅ تعجب او تأمل وړندی، ځکه دا سپیڅلی، اسلامی او ژغورنده تحریك د همدی ولس د ارادو او غوښتنو زیږنده ده، د طالبانو اسلامی تحریك د ملت په غوښتنه را زوغونیدلی، دملت د ارادی په رڼا کی ئی نشأت کړی، دملت په مرسته ئی وده کړی، او د ملت په همکاری خپل تنی پراوته رسیدلی دی.

د لوی خدای په فضل او کرم، او د مسلمان ملت په مرسته د افغانستان د طالبانو اسلامی تحریك نن د لوی ځواك په توگه منل شوی او دا حقیقت ددی خبری څخه راڅرگندیږی چه نړیوال نظام نن ورځ په ډیرو پلمو ددی تحریك په ضد ناوړه تبلیغات پیل کړی دی چه دا کار ددی تحریك د ستر توب لوی دلیل دی.

موږ پخپل وار د ملت د ټولو پرگنو هغه مرسته او کومکونه تقدیره وو چه ددی تحریك سره ئی کړی دی او کوی ئی، او دلوی خدای د نصرت د غوښتنو وروسته د خپل ولس په همکاریو، مرستو او ملاتړ اعتماد لرو.

دیو ولس د قربانیو سپکاوی باید ونشی، یو ملت باید د خپل لښکر له تیاری عاجزه و نه گڼل شی، ځکه که یو قوم دزړه له اخلاصه د څه شی اراده وکړی نو کیدل ئی نا ممکن ندی.

که څوك فکر کوی چه نهضتونه خو د ډالرو او.... پرته چلیدی نشی، او هغوی ټول خلك پخپلو ځانونو قیاس کړی، نو هغوی باید وپوهیږی چه هغوی اشتباه کړی، نه ټول خلك یو ډول دی، نه ټول تحریکونه سره برابر دی او نه د ژوندانه ټولی غوښتنی سره سمون لری.

اسلامی امت تل پخپل ځان متکی پاتی شوی، د تاریخ په اوږدو کی اسلامی ټولنه یوه خود کفا،، خپلواکه او د خپلی ارادی څښتنه ټولنه تیره شوی ده.

د سختیو او ستونزو په وختونو کی اسلامی مشرتابه دتل لپاره خپل ولس ته لاس د مرستی لپاره اوږد کړی او د خپلو خلکو ئی د کومك او چندو غوښتنه کړی ده.

دتبوك په غزا کی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجماع ته دمرستی غږ کړی وه، چه هغوی مبارکو ټولو په ډیر صداقت او اخلاص ورته لبیك ویلی وه، هر یوه ئی د خپل وس او استعداد مطابق خپلی ورکړی را میدان ته کړی وی او د هغوی همدغه مرستی وی چه په دغه غزا کی ئی د مسلمانانو لښکر سمبال کړی وه.

تر هغی چه اسلامی ټولنه پخپل متې ولاړه وه، پخپل ځان معتمده وه، پخپلو خلکو ئی اعتبار درلود، د خپلو افرادو له تائید او مرستی څخه برخمنه وه، او د خپلو اتباعو له فداکاریو، قربانیو او سرښندنو څخه ډاډه منه وه، ترهغه وخته پوری هغه یوه عزتمنه، مقتدره او سرلوړی ټولنه وه، خو له بده مرغه د کله نه چه په اسلامی ټولنه کی دولس قربانیوته په سپکه کتل شوی، هغی ته د کمښت نظر شوی، هغه دستونزو د لری کولو په لارکی بی تاثیره گڼل شوی، د هغی په پرتله د نورو په لور مخ کولوته ترجیح ورکړل شوی له همغه وخته دی ټولنی خپل عزت، خپل پت او خپله سرلوړی له لاسه ورکړی ده، خپله خپلواکی ئی بایللی ده او د خپل اصالت تحقق ئی ضائع کړی دی.

بناء د مسلمانانو عزت په دی کی دی چه خپلو اصولوته راوگرځی په دښمنانو اعتماد کول پریږدی، د خپلو امکاناتو او شتو احترام وکړی او خپل ځانونه د خپلو کړاونو د خنثولو قابل وگڼی.

دخپل ولسی تبرعاتو استعمالول عزت دی، خپل قوم ته د مرستی لاس اوږدول ابرومندی ده، د خپل ملت څخه طمع کول د عزتمندی نښه ده، خو پردیوته سترگی ټیټول شرم دی، عار دی، عیب دی او دخپلو ملی ویاړونو سپکاوی دی.

ویاړمن ملتونه دځانونو لپاره ویاړمن تحریکونه انتخابوی، پتمن قومونه د خپل تائید لپاره پتمن نهضتونه ټاکی، آزاد او خپلواکه ولسونه د خپلو مرستو وړ، آزاد او خپلواکه غورځنگونه بولی.

دیوه پاڅون د خپلواکی معیار دادی چه هغه د خپل ولس ټولی گټی په نظر کی ولری، هغه د خپل قوم د ټولو حقوقو څخه دفاع وکړی، په دننه او بهر دواړوکی د خپل ملت د وگړو د حقه او مسلمو حقوقو په لارکی د خپلو ټولو امکاناتو په کار اچول ونه سپموی.

د هیواد په داخل کی خو د طالبانو د اسلامی تحریك هغه ښیگڼی چه قوم ته ئی رسولی له هیچا پټی نه دی، مگر دی تحریك چه د خپلو وطنوالو د هوسائی په لارکی په خارج کی کوم رول لوبولی هغه هم په ایران کی د طالبانو د هیأت د هغی غوښتنی څخه معلومیږی چه د ایرانی واکمنو څخه ئی کړی وه چه باید د ایران حکومت ټول افغانی زندانیان خوشی کړی او که کوم جرم ئی په چا ثابت کړ د هغی د جرم په اړه دی طالبانو ته د قناعت وړ معلومات ورکړی چه همدا عمل دهیواد د وروستی جهادی تاریخ په اوږدو کی بی ساری او یوازینی عمل دی، او دا کار هم د طالبانو د اسلامی تحریك د

۴ مخ

زه باور لرم چې ...

نو پګار داده چې د خدای(ج) دغه ستر امانت په پوره امانت داری، اخلاص او صداقت سره وساتو، زه باور لرم چی ددغه ژغورونده اسلامی تحریك هر غړی خپل وجایب او مسئولیتونه په سه توګه درك کولای شی.

خبریال زیاتوی چی د امیرالمؤمنین تر وینا وروسته دعالی شوری' سرپرست او دکندهار والی ملامحمدحسن اخند اوږدی او هر ارخیزی خبری وکړی وی ویل: زموږ او ستاسو کامیابی داسلامی شریعت په عملی کولو کی نغښتی ده، تر هر څه دمخه باید موږ د خپلو مشرانو اطاعت وکړو او دژوند په ټولو برخو کی له صبر، استقامت، دیانت او امانت داری څخه کار واخلو، بیت المال وساتو، ملی او شخصی شتمنی له لوټ څخه وژغورو، تر څو په خپله هغه وعده رښتینی پاتی شو چی له خپل لوی خدای(ج) او مجاهد ملت سره موکړې ده غونډه په هیواد کی داسلامی شریعت د نفاذ په دوعا پای ته ورسیده.

په وردګو کی په اصطلاح ...

سیمه کی د خپلو ناوړه عملونو له کبله د منطقی د خلکو د کرکی ور ګرځیدلی وواو د ولس له منګلو حخه په تیښته د بامیانو ولایت ته تللی وو هلته یو حل بیا د نظار شوری لخوا دخپل ولس په ضد جګړی کولو لپاره سمبال کړی شول.

دغو شریرو عناصرو له وخت حخه په استفادی سره د طالبانو له اسلامی تحریك سره د خبرو کولو غوښتنه وکړه چه بالمقابل د طالبانو د اسلامی تحریك د منطقی دمربوط مسئولینو لخوا ورته مثبت جواب ورکړی شو. کله چه د طالبانو هیأت په دوه عرادو موټروکی د خبرو تاکلی حای ته روان شو، نو د جلګی په سیمه کی د غدارو حیرو له کمین سره مخامخ شو، په نتیجه کی وسلواله نښته پیل شوه او پر ترح کی ئی یو طالب شهید او یو هم زخمی شو.

د طالبانو هیأت د موضوع په اره د چك ولسوالی مرکز ته خبر ورکر او د چك د میدانسار دوارو لخوا د اسلامی تحریك د مجاهدینو په رارسیدو سره دغه شریر عناصر وحیل شول.

دغه مفسد افراد چه د موقع حخه په استفادی سره ئی د ده میرداد ولسوالی هم نیولی وه. له دیر لږ وخت مقاوت وروسته دوباره هغه ولسوالی خوشی کړه دبامیانو په لور وتښتیدل او له ماتی خوړلی دسمن حخه ٦ مړی پرځای پاتی شول.

همدارنګه ددغی جګړی په ترځ کی د دښمن ١٢ تنه افراد د طالبانو په اسارت کی ولویدل او یوه زیاته اندازه وسله هم طالبانو ته په لاس ورغله.

خبرځای زیاتوی: فتنه ګر دښمنان د طالبانو د اسلامی تحریك د اتلو مجاهدینو لخوا د بامیانو دولایت تره بوطانو پوری وځغلول شول چه هلته هم د اسلامی تحریك د مجاهدینو له ضربو خوندی پاتی نشول بلکه د منطقی د خلکو په مرسته هلته هم وټکول شول او په دغه ولایت کی ئی هم خپل مراکز او قرارګاه وی له لاسه ورکړی چی په پای کی یې د کابل لاره خپله کړه.

د یادونی وړ ده کله چه د طالبانو اسلامی تحریك د وردګو ولایت په خپله قبضه کی واخیست، ددغه ولایت د ده میرداد په ولسوالي کی دحزب مظفرالدین نامی قوماندان د خپلو وسلو له تسلیمولو ډډه او سرغړونه وکړه او بیا د بامیانو ولایت ته فراری شو، چی هلته ئی د نظار د شوری په پیسو او وسلو یو محل بیا ځان د جګړی لپاره چمتو کړ او په دی وروستیو وختونو کی ئی په یو لړ تخریبکاریو لاس پوری کړی ؤ. مګر دلوی خدای(ج) په مرسته هغه پخپل شرارت کی ناکام شو د ماتی او رسوائی پرته ئی نور هیڅ ترلاسه نه کړل.

* * *

یك گروه تخریبکار

از دستگیر شده گان اسناد کافی بدست آمده است که اوشان از جانب اسمعیل خان مؤظف به اعمال تخریب کاری گردیده بودند، را پور می افزاید که در این واقعه مقدار زیاد سلاح و مهمات بدست آمده است که شرح آن قرار ذیل میباشد: ٢٤٠ میل کلاشینکوف، ١٦ میل راکت، ٢ میل دهشکه، ٦ قبضه تفنگچه تی تی ٣ قبضه میکاروف، یك میل هاوان وسط، سیزده میل ده تکه، یازده پایه مخابره دستی، چهار دستگاه مخابره بزرگ، ٢٨٠ عدد بمهای دستی، ٢٠٠ عدد ماین ضد پرسونل، ٢٠ عدد ماین های کلان چهار صد کیلو مواد منفجره و مهمات مختلف النرع چهار مرتر، دوعراده موتر پیکپ یك دستگاه جنراتور یك دستگاه تیلیفون. قضیه تحت تحقیق میباشدتا مجرمین در سایه شریعت و قانون اسلامی به جزای خود برسند.

اسلامي تولنه یا ...

په یوه داسی ټولنه کی سره را غونډوی چی د هغی ټولنی نظام او قانون به د بشر د ناقصی او محدودی مفکوری محصول نه وی، بلکی په الهی وحی باندی ولاړ یو الهی نظام او قانون به وی چی هر حوك به له هر دول توپیر او تبعیض حخه پرته په هغه کي ژوند کوی. وګړی به دوګړی له خوا او ټولنه به د ټولنی له خوانه استثماریږی، وړو هیواد به دلوی هیواد له خوا حخه نه استعماریږی، د تعاون او همکاری فضا به موجوده وی، لوی خدای (جل جلاله) فرمایی: «په نیکی کی له یوبل سره تعاون او مرسته کوی او په بدی او دسمنی کی یوبل سره مرسته مه کوی». (المائده- ٢). ټول کارونه به په سلا او مشوره سره کیږی، لوی خدای (جل جلاله) فرمایی: «د دوی کارونه خپل مینځ کی په شوری او سلامشوره وی». (الشوری'- ٣٨). اسلام لومړی دین دی چی نړی ته یی شورایی سیستم سوغات کړی دی. کله چی اسلامی خلافت په عملی توګه دنړی په زیاته برخه د شوری په اساس حکومت کاوه، او دخلیفه په مقابل کی د هیواد دیوه عادی وګړی اعتراض او تنقید ته پوره غور نیول کیده.

اروپایی ټولنی شورایی نظام او دیموکراسی هیڅ نه پیژندله، هلته مطلق العنان شاهی نظامونه او یا دمذهب په نوم د پاپانو او پادریانو استبدادی حکومتونه مسلط ؤو. چی عام خلك یی د حانونو غلامان ګرځولی ؤو.

اسلام د خپل راتګ سره سم هر دول استبدادی حکومتی سیستمونه له مینځه یوړل او عامو خلکو ته یی په حکومتی چارو کی د ګډون کولو، تنقید کولو او افکارو او نظریاتو د سکاره کولو حق ورکړ، د دولت رئیس، خلیفه یا امیرالمؤمنین ته یی داحق نه دی ورکړی چی هغه به له تنقید حخه لوړ او په اقتصادی لحاظ به یی د متوسطی طبقی د خلکو حخه مالی مصارف زیات وی. دغه حقیقت حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه د روم د پاچا (قیصر) دپوښتنی په مقابل کی چی په اسلام کی د دولت مشر، خلیفه یا امیرالمؤمنین حه امتیازات لري؟ داسی بیانوی: «حموږ امیر له موږ حخه یو سړی دی، که هغه حموږ د دین دکتاب او پیغمبر(صلی الله علیه وسلم) له سنت سره سم حکومت کوی، نو موږ د هغه خلافت او حکومت برقرار ساتو، او که په بل څه باندی عمل کوی، نو له هغه څخه خپل اعتماد سلبوو او معزولوو یی. که هغه غلا وکړی، نو لاس یی وربانده پری کوو. که زنا وکړی نو په دوروویی وهو، که هغه په موږ کی چاته بښکنځل وکړی نو هغه هم ده ته د بښکنځل کولو حق لری، او که هغه څوك زخمی کړی، نو په خپله له ده څخه قصاص اخستل کیږی، هغه له موږ حخه پټ نه کښینی، په موږ باندی ځان لوی نه ګڼی او نه خوله موږ څخه په څه کی ځانته امتیاز ورکوی. او هغه پس حموږ په شانی یو فرد دی» (فتوح الشام).

حضرت عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دوره کی اعلان وکړ چی دی په بیت المال کی دومره حق لری چی د امت متوسط غړی یی په اقتصادی لحاظ خرڅوی د استبدادی حکومت په خلاف هغه فرمایی: «من تأمرمنکم من غیر مشورة من المسلمین فاقتلوه». (څوك چی په تاسو باندی دمسلمانانو له مشوری نه پرته حکومت کوی، ویی وژنی) (مصنف عبدالرزاق ج٥/٤٨١).

د پورتنی تحقیق سره سم اسلام د ملت پالنی د رنګ، ژبی، قوم، وطن او نژاد په اساس د انسانی ټولنی د غیر فطری او غیر عقلی ویش په ځای ټوله بشری ټولنه د الله بندګان او په خپلو منځونوکی یی سره وروڼه بولی. د اسلامی امت او نورو ملتونو تر مینځ د عادلانه داسی بین المللی نظم او دسپلین غوښتونکی دی چی هلته به په چاباندی ظلم او تیری نه کیږی، کمزوری او ضعیفه افراد به د زورورو له خوا څخه نه ځورول کیږی، او نه استثماریږی واړه هیوادونه به دلویو هیوادونوله خوا څخه نه ځورول کیږی، په دوی باندی به یرغل او تیری نه کیږی.

په مذهبی، سیاسی، اقتصادی او اجتماعی لحاظ به له چاسره تبعیضی سلوك نه کیږی، دبهایه او شتمنو سیمو او هیوادونو سرمایه به د مرستی او تعاون په توګه غریبو او کمزورو سیمو او هیوادونو ته لیږدوله کیږی څوله هغه څخه غربت او خواری لری کړی څو د غریبو او کمزورو سیمو او هیوادونو سرمایه به په غیر قانونی توګه بهایه او شتمنو سیمو او هیوادونوته نه انتقالیږی، څو په نړی کی اقتصادی او اجتماعی توازن را مینځ ته شی ■

د لوګر ولایت د اررې ولسوالی ...

مجاهدینو قافلی به تری په امن او سکون تیریدی او اکمالات به یی خپلو مرکزونو ته رسول، ددی ولسوالی ستراتیژیکی اهمیت په دی کی دی چی د ننګرهار، کابل، پکتیا، پکتیکا، غزني، لوګر او میدان او وردګو ولایتونه له یوبل سره نښلوی چی اوس هم دارزی ولسوالی دسوداګری دمالونو دوړو راوړو ویوازینی لاره، ځکه خونو پوره امن او استقرار ته یی ضرورت لیدل کیدو.

خبریال زیاتوی چی د جهاد له پای ته رسیدو وروسته لکه د هیواد دنورو سیمو په شان دغه ولسوالی هم دیو شمیر لوټمارانو او داړه مارانو لاس ته ورغله، نه یوازی د خلکو سر او مال یی خوندی نه وو بلکی هغه ترانسپورتی وسائط چی له دغی لاری څخه تیریدل د پاټك والاو ټوپکیانو له خواله زښتو زیاتو ستونزو او ګړاوونو سره لاس او ګریوان وو، له دی امله ددی ولسوالی خلك دهغی ورځی په تمه ناست وو چی دطالبانو د اسلامی تحریك په دین او وطن مین ځواکونه هلته ورشی او دولسوالی خلکو ته له دغه ناوړه او ګړاوجن حالت حخه نجات ورکړي.

خبریال زیاتوی چی په حوتیرو ورحوکی دارزی ولسوالی مسلمانو او دیندارو خلکو په لوګر کی د طالبانو د اسلامی تحریك مسئولینوته بلنه ورکړه چی په دی ولسوالی کی دامن او استقرار د ټینګولو په غرض هغی ولسوالی ته خپل قوتونه ولیږی، په لوګر کی د اسلامی تحریك مسئولینو له پوره غور او دقت نه وروسته دارزی د مسلمانو خلکو غوښتنی ته مثبت حواب ووایه او اوس کولای شی چی د کابل دښتی په نامه اداری اوله دغی اداری سره کیدونکی ائتلاف تر خپل اثر لاندی راولي.

د صوبه سرحد دمهاجرینو په کمپونوکی دعلماؤ دشوراګانو له خوا نمایندګان وټاکل شول

د پاکستان د صوبه سرحد د افغان مهاجرینو له کمپونو څخه زموږ خبریال خبر راکوی چی په دی وروستیو شپو او ورځو کی دیو شمیر کمپونو علماؤ او علمو اوسیدونکوپه خپلو غونډو کی د کارونو داسانتیا اود طالبانو له اسلامی تحریك سره دا ړیکو ساتلو په غرض خپل و اکمن نمایندګان وټاکل.

خبریال زیاتوی چی دمانسهری د ضلعی د دری کمپونو له جملی څخه دخاکی کمپ په تعمانیه مدرسه کی یوه درنده غونډه وشوه او درایو په اتفاق یی مولوی عبدالمنان د مشر نماینده او مولوی دولت میر او مولوی محمد ګلاب یی دهغه د مرستیالانو په توګه وټاکل.

همدارنګه د هریپور د کمپونو علماؤ او عامو مهاجرینو حافظ الحاج مولوی ګلزار د، حاجی عبدالرحمن زوی او مولوی ټیك محمد خپل نمایندګان و ټاکل. دوی به د طالبانو له اسلامی تحریك سره د دغو کمپونو اړیکی ساتی او د اسلامی د خدمت په لار کی به خپلی هلی حلی جاری ساتي.

در مرکز ولایت هرات دو نفر دزد دستگیر گردید

خبر نگار ما از ولایت هرات خبر میدهد که :

در این اواخر دو نفر دزد بنامهای نعمت الله و عبدالقدوس از طرف قوماندانی امنیه آن ولایت دستگیر گردیدند، خبر می افزاید که سارقین مبلغ پنجصد لك افغانی و یك عراده موتر پیکپ ٤ × ٤ را از غلام حیدر نام دزدیده بودند که از طرف مؤظفین امنیه آن ولایت دستگیر گردیدند. پول و موتر متذکره به مالك آن سپرده شد و قضیه تحت تحقیق میباشد.

د هیواد په ګوټ ګوټ کی د طالبانو له ...

روانو هلو ځلو ملاتړ وکړ اوله دغه اسلامی تحریك سره یی د خپل غوڅ ملاتړ اعلان وکړ.

خبریال زیاتوی چی د کولم غونډه د مولوی محمد موسی په مشری، د ګدوال غونډه د مولوی محمد عمر په مشری، د نیلاب غونډه دمولوی قاضی حسن په مشری او د تنګروج غونډه د مولوی محمدقاسم په مشری جوړه او په دی غونډو کی دینی عالمانو په هیواد کی د کمونیزم او روسی پوځیانو په مقابل کی د څوارلس کلن جهاد په مربوط اوږدی او ګټوری خبری وکړی زیاته یی کړه: زموږ مسلمان ملت ددی لپاره دوه میلیونه شهیدان ورکړل چی په هیواد کی به د اسلام په سیوری کی دعدل او برابری نظام راځي ظلم او ناروا به له منځه ځي او د مسلمان ملت له ازادی سره سم به واقعاً اسلامی نظام ټینګیږی، خوله بده مرغه د چوکی او منصب مینانو داهر څه په اوبو لاهو کړل، دشهیدانو ارمانونه یی تر خاورو لاندی کړل او په کنډواله بدل شوی وطن یی لاپسی کنډواله کړ او د کباړ په توګه یی پردیو مارکیټونو ته عرضه کړل.

دوی وویل: د نورستان مسلمانو خلکو همیشه د ظلم او فساد په مقابل کی قیام کړی او د حق لپاره را پاڅیدلي دي، اوس هم چی په هیواد کی د طالبانو اسلامی تحریك د ظلم او فساد دله منځه وړلو لپاره قیام کړی دی، نو موږ د نورستان خلك له دغه ژغورونده تحریك سره خپل غوڅ ملاتړ اعلانوو او ډاډ ورکوو چی په هیواد کی به د اسلامی نظام د نفاذ او ظلم دله منځه وړلو تر پولی د طالبانو له اسلامی تحریك سره ولاړیو د غونډو په ترڅ کی د امیرالمؤمنین په توګه له ملامحمدعمر (مجاهد) سره د بیعت مراسم هم اجرا شول.

خبریال زیاتوی چی دنورستان په بیلو بیلو سیمو کی ددغو غونډو له جوړیدونه مخکی د ثور په شپږمه نیټه په جلاله کی د حنیفیه دارالعلوم په انګړ کی د نورستان طالبانو یوه غونډه کړی وه او په هغی کی یی د طالبانو له اسلامی تحریك سره خپل ملاتړ اعلان کړی و چی بیا دهمدی غونډی په تعقیب په نورستان کی هم دغونډو دغه لړۍ پیل شوه.

دیادونی وړ ده یو شمیر هغه علماً چی په کندهار او دهیواد په نورو ولایاتوکی د طالبانو د اسلامی تحریك په هلو ځلو کی شریك وو د نورستان په غونډو کی شریك او د طالبانو درغنده هلو ځلو په اړه یی د غونډو برخه والو ته معلومات ورکړل.

همدارنګه دلویدیځ نورستان له مرکز تنګروج حخه زموږ خبریال خبر راکوی چی د قرآن کریم د ترجمی او تفسیر د دریمی کلیزی په مناسبت د سیمی دخلکو او د لقمان د علینګار د ولسوالی د علماء و، سپین ږیرو، قوماندانانو، دینی طالبانو او عامو خلکو په ګهون دثور په ١٥ نیټه یوه پرتمینه غونډه وشوه.

غونډه د عظیم الشزن قرآن د څو مبارکو آیتونو په تلاوت پیل شوه، وروسته دینی عالمانو د خپلو وینا و په ترڅ کی د طالبانو داسلامی تحریك د هلو ځلو ملاتړ اعلان کړ او وی ویل چی د ژوند تر وروستی سلګی پوری به د طالبانو د اسلامی تحریك دژغورونده هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکوو.

غونډه دمولوی جلال الدین په دوعائیه وینا پای ته ورسیده.

طیاره های روسی ...

خبر ها میگویند که منطقه افشار و سه قریه، ولسوالی بهارك مورد اصابت ٢٨ بمب قرار گرفت که در ان چهار تن شهید و هشت تن دیگر مجروح و هشت باب منزل تخریب و به ١٢ منزل دیگر آسیب رسید. اداره، تحت الحمایه، روس و هند (کابل) طیاره ها را ناشناخته خواند و هیچ طرفی را مسئول قرار نداد.

قابل یاد آوری است که سال گذشته هم مناطق ولایت تخار و بدخشان توسط طیارات روسی بمباران گردید که در ان تلفات زیاد جانی و مالی به اهالی رسید. اداره، کابل عاجز تر از آنست که روسها را مقصر بمباران بدخشان نشان بدهد در حالیکه به جز از روسها کی خواهد بود که به این عمل دست زده باشد؟ اداره، کابل که خون یك و نیم میلیون شهید افغانستان را به روسها بخشید آیا میتواند که براین عمل اخیر روسها پرده بیاندازد!

یوه اندازه درمل دعامی روغتیا له ریاست سره مرسته وشوه

له کندهار څخه زموږ خبریال خبر راکوی چی په ورستیو وختونوکی ښاغلی حبیب شاه نورزی او انجنیر حیات الله نورزی له المان څخه یوه اندازه درمل راغونډښی او دمرستی په غرض یی دعامی روغتیا ریاست ته وسپارل.

د درملو د تسلیمی په وخت دعامی روغتیا رئیس داکتر بلوچ د اسلامی تحریك په نمایندګی له دغو وطندوستو افغانانو څخه مننه وکړه او له مسلمانو هیوادوالو سره یی دغه شان اسلامی او انسانی همدردی ضروری او لازمی وبلله.

دمرستی دغه درمل د مسلمانو هیوادوالو د خدمت په غرض اړونده روغتیایی اداروته ورکړل شول.

*****

په لوګر کی په تخریب او ...

انقلابی موادیی د مسلمانانو د وژلو لپاره استعمالول.

دلوګر ولایت امنیتی مسئولینو ددغه ناوړه عمل کشف او د اسلامی قانون منګولو ته یی وسپاره، له تحقیقاتو او پوره څیړنی وروسته دا ثابته شوه چی تومورړی یو نه بخښونکی مجرم او ساعی بالفساد دی نو د محکمی په حکم په داسی حال کی چی دطالبانو د اسلامی تحریك یولوړ رتبه هیئت دملا خیرالله (خیرخوا)، د منتظره قطعی دقوماندان علاعبدالسلام، ډګروال محمد حکیم او ملاعبدالرزاق اخند په ګهون موجود وو د خپل عمل په جزا ورسول شو او اعدام شو.

خپلواکه ولسونه ...

خپلواکی یو مثال دی.

بناءً موږ وایو د طالبانو اسلامی تحریك یو اسلامی، ملی او په ملت کی یو منل شوی او محبوب تحریك دی، او د ملت لخوا د دی تحریك د څرمنو د راټولولو غوښتنی ته هر کلی ویل په ولس کی ئی ددی تحریك د محبوبیت یوه بیلګه ده ■

له دی وروسته به د کابل ...

حزب او نظار شوری نږدیوالی سودل شوی، هغه وخت خپل اوج ته ورسیدل کله چه د نظار شوری او دهغی ائتلافی ملګرو خبر ترلاسه کر چی د ملی دفاع (دملی لوټار) وزارت حزب ته متل شوی دی.

منبع وائی: کله چه احمدشاه مسعود د خپلو اندیوالانو د راپاریدلو احساساتو نه خبر شو سمدلاسه یی په جبل السراج کی د خپلو قوماندانانو او دخاد د ریاست د مسئولینو یوه عاجله غونډه راوبلله دهغی په ترح کی ئی د حزب او نظار دلی د ائتلاف او نږدیوالی عوامل توضیح کړل.

مسعود وویل: حزب به موږ کمونستان ګڼلو او داچی اوس هغه زموږ د اوامرو منلو ته حاضر شوی موږ باید حانته د هغوی دتسلیمیدو لخوا هیڅ تشویش ونه ګرو حکه داکار به زموږ تیره حلور کلنه جګړه زموږ مشروع حق ثابت کړی.

مسعود له حزب سره د خپل نږدیوالی بل دلیل دا وسود چه که چیری د دوی ملیشی په کابل کی د طالبانو لخوا ماتی وخوری نو ددغی ماتی پړه به د حزبیانو په غاړه اچول کیږی.

مسعود د خپلو خبروپه پای کی وویل: زه نور نه غواړم چه تاسو دی دکابل د دفاع په لارکی ووژل شی، او بیائی له خپل جیب یو لس زریز لوټ راوویسته او وئی ویل: له دی وروسته به دا دکابل د سار حخه دفاع کوی او موږ به د خیر په غونډی ورته ناست یو.

موږ په دې خوشحاله یو ...

نظر ددی واحد علت اختلاف او تنظیم پرستی وه هر تنظیم بدکاره غله له ځان سره نیول چه دوی ته به یی خدمت کاوه او مخلص مجاهدین ټول ورڅخه خپه وو.

اوس چه کوم شریعت نافذ دی په ټولو سیمو کی یی امنیت راوستی دی علت یی د طالبانو قربانی او واحد قیادت دی نو موږ اطمینان ورکوو چه په سر او مال به تراخیری سلګی پوری ستاسو ملاتړ کوو.

په پای کی د باك ولسوال د دوی له اخلاص او قربانی ښودلو څخه مننه وکړه او زیاته یی کړه چه موږ ځان غوښتنی لپاره نه بلکی د مجاهد او مظلوم ملت دارمانونو دسرته رسولو لپاره راپورته شوی یو او تاسوته اطمینان درکوو چه تر اخیری سلګی به ددی هدف لپاره کار وکړو او دلوی خدای (جل جلاله) په کومك به ډیر زر په ټول افغانستان کی اسلامی نظام او امنیت ووینی.

په خوست کی ...

په یوه لویه بارووړونکی لاری کی بار وو او غوښتل یی چی له هیواد څخه بهرمارکیټونو ته یی ورسوی دهغه ولایت د امنیتی مسئولینو له خوا کشف او ونیول شول.

نیول شوی شراب او چرس امنیه قوماندانی ته تسلیم او ضبط کړای شول، دپیښی مسئولین تر تحقیق لاندی دی.

شب یلدای ٤ جوزای ١٣٤٩ هـ ش

قیام تاریخی جامعه روحانیت و علماء افغانستان در ١٣٤٩ برای چه بود؟

در جواب این سوال باید بگویم که: در کنار سایر خواست های دینی و ملي خود علماء خواستند تا زمام داران و مسئولین کشور را از نزدیك بشکل دسته جمعی به مسئولیتهای دینی و کشوری شان متوجه ساخته و اخصاً به اوشان بفهمانند که کشور به تهدید عملی کمونستها مواجه بوده باید جداً چاره جویی گردد. بر خلاف آنچه متقاضی دین و منافع علیای کشور بود به آن اصلاً توجه نشد بلکه لبه، تیز قهر و غیظ خود را متوجه خانه، خدا (جل جلاله) «مسجد پل خشتی» نموده طوری بر خانه، خدا و اهل آن (علماء) تاختند که شأن دشمنی با اسلام و ملت ایجاب میکرد و شب ٤ جوزای ١٣٤٩ را شب یلدا در تاریخ کشور ما رقم زدند.

باید چنین میکردند زمامدارانیکه در حاکمیت دین و تنفیذ شریعت و در مصاحبت و نزدیکی صالحین و اهل الله، اشباع غرایز حیوانی خود را میسر و عملی نمیدیدند راه خود را از راه خدا و عباد صالح آن جدا کرده به طاغوت و نفس خود بسنده شدند، و آنچه غرایز نفسی اوشان حکم میکرد به آن عمل کرده و به اندازه ئی به آن منهمك شدند که توگویی اصلاً مخلوق مسئول نبوده و در قبال احدی از خلق و خالق (جل جلاله) مکلفیت و مسئولیت ندارند.

حتی بسطح قانون اساسی کشور خود را از تعرض مصئون و غیر مسئول پنداشتند، طبیعی مینماید کسیکه احساس مصوئیت و غیر مسئولیت در خود راه دهد آنهم بسطح قانون اساسی کشور دیگر ضرورتی در میان باقی نمیماند که در مقابل خالق (جل جلاله) و تکالیف و رنجهای بی پایان مادی و معنوی مخلوق آن مکلفیت احساس نماید و راه ترقی و تعالی مادی و معنوی را برای ملت و کشور خود جویا گردد، اگر چنین نمیبود کشوریکه دل زمینش مالامال از انرژیهای گوناگون و مواد خام میباشد و ملتش مستند خدمت و عرق ریزی و دارنده، تاریخ جهاد و حصول استقلال، استقلالیکه قرین وهم زمان با کشوری مثل جاپان و کشور های دیگری که امروز بر سیاره ها و کرات آسمانی میخواهند سلطه رانند و آنچه از پیش رفتهای تخنیکی و علمی بدست آورده اند واقعاً محیر العقول و لاثانی میباشد، در مقابل کشور افغان سرفهرست دول پس مانده و فقیر دنیا را در آن روز و امروز تشکیل نمیداد.

طبیعی مینماید کسیکه خود را غیر مسئول میداند در مقابل وجایب و فرایض دینی و کشوری خود را مکلف و جواب گوی نمیداند اگر چنین نمیبود آنچه از رذائل و مفاسد اخلاقی که زمامداران و جامعه را به خود پیچیده بود و به یقین آن رذائل و مفاسد اخلاقی و ضد دینی چه فردی و چه اجتماعی با جوامع کفری و الحادی همسری کرده و در بسی موارد گوی سبقت از آنها می ربود و جانب غلو و افراط به خود میگرفت.

و طبیعی مینماید کسیکه احساس غیر مسئولیت به خود راه میدهد خود را مجبور به دفاع و حفاظت از سرحدات و اساسات نظریاتی و عقیدتی کشور و ملت نمیداند اگر چنین نمیبود آنهمه گروهای الحادی کمونیستی (پرچم، خلق، شعله، ستم، افغان ملت و...) در یك کشور اسلامی علیه اسلام قرآن و سایر مؤمن به و مقدسات و منافع علیای دینی و ملی کشور صدا بلند نمیکردند و شعار های ضد اسلامی و دینی در معابر و مجامع، دانشگاهها، مکاتب و ادارات دولتی سر نمیدادند.

اگر چنین نمیبود کار را به جای نمیرساندند که قرآن کریم را از لیله، مرکزی پوهنتون کابل به زمین پرتاب نمایند و فلم بی خدائی را (العیاذ بالله) در سینماء پولتخنیك نشان دهند.

اگر چنین نمیبود اخبار دولتی به نشرکاریکاتور (مرد ٩ زنه) به شان مقدس انحضرت (صلی الله علیه وسلم) و ازواج مطهرات گستاخی نمیکرد.

اگر چنین نمیبود بر رهبر الحاد و دهریت (لینین) درود نمیگفتند.

اگر چنین نمیبود در اختلاط زن و مرد مسلمان افغان در ادارات تعلیمی و اداری کشور بحدی افراط نمیکردند که آن ادارات معتبر و مؤقر که شگوفایی و ترقی آینده معنوی و مادی کشور از آن امید میرفت به مراکز علنی فحشاء، منکر، رشوت، غدر و خیانت مبدل گردد.

اگر چنین نمیبود جامعه، روحانیت و علماء کشور را که طبعه، قانونی کشور بودند و مراکز و نهادهای تعلیم و تربیه، دینی و مذهبی را که در خدمت تربیه ابناء وطن قرار داشتند از حقوق و امتیازات مادی و معنوی دولتی محروم نگاه نمیداشتند. و ده ها اگری از این قماش و نوع در میان بود که هر آن حاکمیت دینی و ملی کشور را تهدید میکرد طوریکه -متأسفانه- کرد که هیچ مسلمانی عادی نمیتوانست در مقابل آن بی تفاوت باشد و به آینده، کشور نگران نباشد چه رسد به طبقه، اهل علم و دانش که مکلفیت بالاتر از این در جامعه ندارند که (امر به معروف و نهی از منکر نمایند).

طوریکه در این راه بقدر طاقت بشری مضایقه نکرده اند و آنچه مناسب حال و احوال بوده کم و بیش در هر حصه و بند تاریخ کشور بشکل انفرادی و اجتماعی انجام داده اند.

قیام تاریخی ١٣٤٩ هـ ش که بزرگترین قیام دسته جمعی جامعه، روحانیت و علماء کشور ما را در طول تاریخ تشکیل میدهد که چهل شبانه روز در مسجد تاریخی پل خشتی (مرکز کابل) ادامه یافت طوریکه گفتیم در آن علماء بشکل اجتماعی دولت را به مسئولیتها و مکلفیتهای دینی و کشوری اش در سایه، شریعت و ایجابات قانون موضوعه کشور متوجه گردانیده و وضع نابسامان و نامنجار دینی و اجتماعی کشور را که در بالا به آن علی سبیل (مشت نمونه، خروار) اشاره گردید جلب نمودند که جلب نگردید. و از مسئولین امور از شخص شاه گرفته تا حکومت و پارلمان و... خواستند که از خواب گران غفلت بیدار شده احساس مسئولیت و وظیفه شناسی کرده کشور را که در ورطه، هلاکت و سقوط حتمی قرار دارد نجات دهند که نکردند، نه تنها که هیچ نوع توجه به خواسته های شرعی و قانونی جامعه، روحانیت و علماء کشور که به یقین نماینده گی از جمهور ملت ما مینمودند و مردم ما به جان و دل در پشت آنها قرار داشت نکردند، بلکه بر آنها آب را قطع نمودند، به تهدید های گوناگون آنها را متوجه گردانیدند و اخیر الامر بازیر پاگذاشتن همه، اخلاق اسلامی و خواست و ایجابات قانون موضوعه اساسی کشور شبان گاه بر حریم مقدس خانه، خدا (مسجد پل خشتی) قوای پولیس و عسکري خود را مارش کرده حرمت مسجد، منبر و سایر شعایر اسلامی را زیر پا کرده به ضرب و شتم علماء پرداختند، به ریش و دستار، (سنت های پیامبر علیه صلواة و السلام) توهین کردند، علماء را به زندان و تبعید کشیدند، و آنچه از دشمنی و غیظ مقابل اسلام و اهل الله داشتند از خود نشان دادند و صفحه، سیاه دیگر در پهلوی صفحات سیاه تاریخ خویش افزودند و در اثر همان غفلت و بی اعتنائی زمامداران فاسد و کافر پرور آن روز بود که از سالیان دراز به اینطرف کشور را به این فاجعه، درد آور و جانکاه مبتلاء میبینیم.

خاطره، آن شب یلدا را که هرگز فراموش خاطر فرد فرد ملت مسلمان ما نخواهد بود و نخواهد شد، گرامی داشته و به عاملین آن فاجعه که دست در کاران فاجعه، امروزی ما میباشد نفرین و مرگ می فرستیم.

یادونه

ښایی ستاسو ایمان به اجازه
در نکړی چی دا دول
سپیڅلی پاڼی په ناوړو
ځایونو کښی وغورځوی.
(اداره)

SHARIAT WEEKLY
Publisher : Islamic Movment of Taliban of Afghanistan.
Editor -in- Chief : Movlavi Ahmad Jan.
Tel : 840378
PAK - RUPE A/C, CD. No. 1694 -69.
Habib Bank LTD. Tehkal Bala Branch (Code 0267)
Peshawar, Pakistan

د ګډون بیه	شپږمیاشتنی	کالنی
پاکستان	Rs. 200	Rs. 400
د خلیج هیوادونه	SR. 150	SR. 300
اروپا او امریکا	$: 75	$: 150